

MAIKARABELO A BAFSA BA AFRIKA BORWA

Tekano

Swara batho
ka moka ka go
lekana le ka
tshwanelo.
O se ke wa
hlaola.



Seriti sa botho

Hlompha bohle.
Bontšha go
loka le go
hlokomela.



Bophelo

Dilo ka moka
tše di phelago
di bohlokwa.
Swara dilo ka
moka tše di
phelago ka
tlhompho.



Ba lapa

Godiša o be o
hlomphe batswadi
ba gago. Bontšha
go loka le go
botega
go balapa.



Thuto

Tsena
sekolo,
ithute o be
o šome ka
maatla. La-
tela melao
ya sekolo.



Mošomo

Thuša balapa
ka mošomo wa
ka gae. Bana
ba se ke ba
gapeletšwa
go nyaka
mošomo.



Tokologo le tšhireletšo

O se ke wa gobatša, wa
hlakiša goba wa tšhošetša
ba bangwe, gomme o se
ke wa dumelela ba bangwe
go dira bjalo. Rarolla
go se kwane ka khutšo.



Thoto

Hlompha dithoto tša
ba bangwe. O se
ke wa senya thoto
ebile o se ke wa
utswa.



Bodumedi, go ba le tumelo le moakanyo

Hlompha ditumelo
le meakanyo ya
ba bangwe.



Tšhireletšo

Hlokomela lefase. O se ke
wa senya meetse le
mohlagase. Hlokomela
diphoofolo le dimela. Swara
legae la geno le motse wa
geno o hlwekile, o
bolokegile.



Boagi

Eba moagi wa go
loka, wa potego wa
Afrika Borwa.
Hlompha
melao, gomme o
kgonthiše gore ba
bangwe ba dira
bjalo.



Tokelo ya go hlagiša maikutlo

O se ke wa
phatlalatša maaka le
lehlolo. Kgonthiša
gore batho ga ba
rogiwe goba ba
hlabja ka mantšu.



E boeleditšwe
ebile e sepelelana
le CAPS

SEPEDI LELEME LA GAE – Mphato wa 2 Puku ya 2

ISBN 978-1-4315-0064-2

ISBN 978-1-4315-0064-2



SEPEDI HOME LANGUAGE
GRADE 2 – BOOK 2

TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0064-2

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

9th Edition

Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Leina:

Phapoši:

Mphato
wa

2

SEPEDI LELEME
LA GAE

Puku ya 2
Kotara ya
3 & 4



Mdi Angie Motshekga,
Tona ya Thuto ya
Motheo



Mna Enver Surty,
Motlatša-Tona ya Thuto
ya Motheo

Dipukutšhomo tše di tšweleditšwe go thuša bana ba Afrika Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo, Mdi Angie Motshekga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo, Mna Enver Surty.

Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika Borwa bao ba lego mephato ye tshela ya mathomo. Projeke ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tša Dithulaganyo tša go Diragatša tša Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašeleng a go tšwa, ka ntle le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšhitše Kgoro go dira dipukutšhomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntle ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahle barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta.

Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšhomišo ya dipukutšhomo tše.

Tshepetšo ya go bala


Go balela pele



- Nagana ka ga seo o šetšego o se tseba ka ga hlogo.
- Gopola ka ga mongwadi le letšatšikgwedi la kgatišo.
- Bala temana ya mathomo le temana ya mafelelo ya karolo.
- Leka go bolelela pele gore sengwalwa se tla ba mabapi le eng.



Go bala



- Ge o dutše o bala, fela o khutša gore o bone ge eba o a kwešiša.
- Bapetša tše o bego o akanya gore e tla ba tšona le seo o se balago.
- Ge o sa kgone go fa ditlhalošo tša mantšu ao o sa a tsebego gona šomiša pukuntšu.
- Ge o sa kwešiše karolo ye o e balago, gona e bale gape ka go iketla. E balele godimo.



Go bala ka morago




- Leka go gopola tshedimošo ye e itšego.
- Thala mmepe wa monagano ka ga dikgopolo tše bohlokwa.
- Ngwala kakaretšo gore e go thuše go gopola dikgopolo tše bohlokwa.
- Šomiša dikgopolo go tšwa go se o se balago ka mongwalo wa gago.



Mphato
wa

2



KA SEPEDI



Puku ye ke ya:-



SEPEDI

Puku ya

2

Bona tlhahlo ya barutiši mo bokagareng bja khabara ya ka morago

Šomiša puku ye gammogo le methopo ye mengwe ya gago gore o tšweletše pele dikgopolo tša barutwana ba gago tše di lego mabapi le:

- Mokgwa wa maleba wa go swara puku le go e phetla
- Sebopego sa puku: Letlakala la ka pele, letlakala la ka morago, leina la puku le lenaneo la diteng
- Ditaetšo: Go thoma go bala go tloga ka pele go ya ka morago, go tloga go la ngele go ya go la mmagoja le go tloga godimo go ya tlase.

DIKELETŠO MABAPI LE GO RUTA

Go theeletša le go bolela

Lebelela Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo (Sepedi Leleme la Gae), letlakala la 12.

Beke ye nngwe le ye nngwe barutwana ba swanetše go bala goba go bolela dikanegelo, diretokošanatlhaletšo, direkoto le dikoša.

Poledišano ka ga diswantšho

1. Hlahla barutwana ka:

- Go hwetša le go boledišana ka ga dilo tše di lego mo diswantšhong (bogolo, sebopego, mmala le bontši)
- Go hlatholla diswantšho ka go botšiša dipotšišo: mang, eng, kae, neng, ka lebaka la eng, go diregile eng pele, go diregile eng ka morago (ga fao)?
- Go hlama kanegelo ya ka phapošing (botelele bo tla laolwa ke kgato ya gore kwešišo ya barutwana ke ye kaakang).

2. Dumelela morutwana gore a botše mogwera wa gagwe kanegelo ya ka phapošing.

3. Efa barutwana mokgwa wa go ngwala kanegelo (CAPS Leleme la gae, Letl. 12, go ngwala mmogo). *Lemoša barutwana ka ga tšhomišo ya ditlhakagolo, tlogelo ya dikgoba gare ga mantšu le maswaodikga ka dinako tšohle.*

4. Dumelela barutwana gore ba bale le wena dikanegelo tša ka phapošing.

5. Dira gore barutwana ba thalele goba ba dire sediko mo medumong, tlotlontšung goba dibopegong tša polelo tseo di hwetšwago mo go kanegelo ye e kgethilwego ya beke yeo.

Go bala

Lebelela Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo (Sepedi Leleme la Gae), letlakala la 12 go fihla go la 18, mabapi le dinyakwa tše nne tša go ruta go bala.

Go ngwala

Lebelela Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo (Sepedi Leleme la Gae), letlakala la 18 go fihla go la 20, mabapi le mongwalo le magato a go ngwala.

Hlokomela tše di latelago tšatši ka tšatši.

- Mokgwa wa maleba wa go swara dikrayone le diphensele
- Ditaetšo: go ngwala go tloga go la ngele go ya go la mmagoja le go tloga godimo go ya tlase
- Go šomiša dipapetlakgadima go bontšha barutwana gore sebopego sa tlhaka ke se sebjang le gore e ngwalwa bjang.

Hlokomela tše di latelago:

- Barutwana ba rata go ithuta dilo tše di fapanego. Go bohlokwa gore barutwana ba hlohleletšwe ka go bona, go kwa le ka go dira gore ba kgone go ithuta ka mokgwa wo o dirago gore ba kgone.
- Go ithuta go diragala ka mokgwa wa go bušeletša.
- Barutwana ba swanetše go itemogela go ithuta, ka fao ditiro di swanetše go ithutwa ka go boeletšwa pele ba ka di ngwala, mohlala:

Tlotlontšu: Efa barutwana sebaka sa go hlama mantšu ka go šomiša dikarata tša mantšu.

Tekatlhologanyo: Barutwana ba swanetše go feleletša dikarabo tša bona ka go di bolela dihlopheng tša bona pele ba ka di feleletša ka go di ngwala. Moetapele wa sehlopha o botšiša dipotšišo ge maloko a sehlopha a le gare a nyaka dikarabo tša dipotšišo.

Go kgetha mantšu a go feleletša mafoko. Efa dihlopha dipapetlakgadima le dikarata tša mantšu ao a sego a felela. Barutwana ba feleletša mafoko ka go bea dikarata tša mantšu ka mokgwa wa maleba.

Go nyalanya mantšu le diswantšho (Letl. 17): Godiša lephephe gore e be bogolo bja A3. Barutwana ba bea maswao dikarabong tša maleba.

Go nyalanya dikarolo tše pedi tša mafoko (Letl. 84): Mo dihlopheng tša bona barutwana ba nyalanya dikarolo tša mafoko.

Go ngwala athekele ya kuranta ye e lego ya gago (Letl. 128): Dira gore barutwana ba ngwale athekele ya phapoši yeo e tla latelwago ke athekele ya sehlopha pele yo mongwe le yo mongwe a ka ngwala ya gagwe.

Dipukuntšu: Šomiša dipukuntšu tšatši ka tšatši. Mabokgoni a barutwana a tla ya le boemo bja bothata bja ditiro. Go ka nyakega gore ba fiwe matlakala ao ba tla lebelelago go ona.

Hlokomela: Ka nako ya ditiro tša sehlopha, efa moetapele wa sehlopha sete ya dikarabo gore a kgone go hlahla maloko a sehlopha ka mokgwa wa maleba.

Morero wa 5: Ka ga makhutšo

Kotara ya 3: Dibeke

(65) Ka morago ga matsatsi a makhutšo 2

Go bala sengwalwa sa kanegelo.
Go araba dipotšišo tše di theilwego
godimo ga sengwalwa.
Medumo: ng, ph
Go ngwala mafoko.
Go ngwala temana ka ga makhutšo

(66) Khalentara 4

Go ngwala ditiragalo mo
khalentareng.
Go araba dipotšišo tše di theilwego
godimo ga khalentara.
Go šupa mašala a maleba mo
mafokong.
Tiro ya go ithabiša ka go tsebagatša
leruo.

(67) Phuki o tšwa moletlong wa letšatši la matswalo 6

Go bala sengwalwa sa kanegelo.
Go araba dipotšišokgethontši tše di
theilwego godimo ga sengwalwa.
Medumo: ile, tl, tš
Go ngwala mafoko.

(68) Matsatsi a a kgahlišago, melaetša ye e kgahlišago 8

Go latelanya diswantšho.
Go ngwala lefoko ka ga seswantšho.
Go beakanya goba go hlopha
mantšu go ya ka mapokisi a
modumo: tl, th, š, tš

(69) Mogoroši o tšwa serapeng sa diphoofole 10

Go bala sengwalwa sa kanegelo
ka ga Jabu a eya lešokeng la
diphoofole.
Go araba dipotšišo tše di theilwego
godimo ga sengwalwa.
Medumo: dikatumanoši y le th, kga,
tsi, ph
Go ngwala temana ka ga seo
se diragetšego serapeng sa
diphoofole.

(70) Ke rata diphoofole 12

Medumo: Go beakanya goba go
hlopha mantšu go ya ka mapokisi a
modumo: th, ph
Go ngwala mafoko a 5 ka ga
diphoofole tša serapeng sa
diphoofole.
Go balela bagwera mafoko.
Go šupa malatodi.

Lapologa: Go khalara seswantšho go
ya ka mebala ye itšego.

(71) Tumišo o tšwa boemafofane 14

Bala sengwalwa sa kanegelo ka ga
Tumišo a le boemafofane.
Go araba dipotšišo tše di theilwego
godimo ga sengwalwa.
Medumo: moselana wa lefetile: ile
Go ngwala mafoko ka mantšu ao a
filwego.
Ngwala temana ka ga leeto le le
kgethilwego

(72) Difofane 16

Medumo: th, tš
Go nyalanya mantšu a lebjale le a
lefetile.
Go šomiša tatelano ya alfabete go
feleletša go thala seswantšho.

(73) Boati o tšwa mošomong le mmagwe 18

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka
ga Boati le mmagwe.
Go araba dipotšišo tša kgethontši
tše di theilwego godimo ga
sengwalwa.
Modumo: ile

(74) Ke nako mang 20

Go thala manakana a tšhupanako go
laetša dinako tše di bontšhwago.
Go ngwala se ba se dirilego ka dinako
tše di itšego.
Go fa bontši bja mantšu a a lego ka
botee.
Go akanyetša goba go thala
phoustara ya go rekiša selo.

(75) Thati o tšwa bokgobapuku 22

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka
ga Thati a eya bokgobapuku.
Go šupa mantšu a maleba a go
feleletša mafoko a a theilwego
godimo ga sengwalwa.
Go ngwala mafoko ka go šomiša
mantšu ao a filwego.
Go ngwala temana ka ga puku ye ba
e ratago.

(76) Dipuku tša rena tša bokgobapuku 24

Go thala seswantšho sa puku yeo ba
e ratilego.
Go ngwala ka ga puku.

Go nyalanya mantšu a lebjale le a
lefetile.

Go šupa lentšu la lebjale goba la
lefetile mo lefokong.
Go bolelela pele ka ga dikhabara tše
di itšego tša dipuku.

(77) Oratilwe o ya papading ya kgwele ya maoto 26

Go boledišana le go bolelela pele ka
ga kanegelo.
Go bala sengwalwa sa kanegelo ka
ga Oratilwe.
Go ngwala hlogo ya seswantšho se
sengwe le se sengwe.
Go ngwala mantšu ka go mapokisi a
maleba a medumo.
Go ngwala lefoko ka ga seswantšho
se sengwe le se sengwe.

(78) Papadi ya kgwele ya maoto 28

Go beakanya goba go hlopha
mantšu go ya ka mapokisi a
medumo: oo, ee
Go šupa mantšu a maleba a lefetile.
Go bapala papadi ya mantšu.

(79) Lepidibitšana la go befa 30

Go boledišana ka ga seswantšho se
se lego ka go kanegelo ya khathuni.
Go bala sengwalwa sa kanegelo ka
ga lepidibitšana la go befa.

(80) Lepidibitšana la go befa (tšwetšwa pele) 32

(80b) Lepidibitšana la go befa (tšwetšwa pele) 34





A re baleng

Lehono re boetše sekolong ka morago ga matšatši a makhutšo. Re be re thabile go bona bagwera ba rena gape.

Morutiši wa rena o ile a re kgopela gore re mmotše ka matšatši a rena a makhutšo.

Re mo laeditše diswantšho tša rena tša matšatši a makhutšo. Re ile ra di fetišetša go barutwana ba bangwe.



Mogoroši o tšwa serapeng sa diphoofolo.



Thati o tšwa bokgobapuku.



Oratilwe o tšwa Soccer City.




Tumišo o tšwa boemafofane.



Phuki o tšwa moletlong wa letšatši la matswalo.

Boati o tšwa
mošomong le
mmagwe.



Jim o tšwa
ngakeng.



A re ngwaleng

Ngwala leina la ngwana yo mongwe le yo mongwe.
Ka morago o ngwale gore ba tšwa kae.

Leina	Phuki			
Lefelo	Moletlo wa letšatši la matswalo			

Leina			
Lefelo			

Mantšu a tlwaelo

phefo
ngaka
moletlo



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.
Ke moka o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya
gago ya go ngwalela.

sekolong	ngaka	phala	phefo
ngakeng	ngata	phatla	phela
serapeng	ngala	pholo	phoka



A re ngwaleng

Ngwala ka ga seo o se dirilego ka matšatši a
makhutšo, a dikolo.



A re direng

Lebelela ditiragalo tše tše bohlokwa. Di tlatše mo khalentareng.

Letšatši la Mogoroši la matswalo le ka la 25 Phupu.

Letšatši la Oketšo la matswalo le ka la 3 Phupu.

Thati o swanetše go bušetša dipuku tša bokgobapuku ka la 5 Phupu.

Oratilwe o tla yo bogela kgwele ya maoto ka la 13 Phupu.

Tumišo o swanetše go ya ngakeng ka la 18 Phupu.

Phuki o tla ya serapeng sa diphoofolo ka la 21 Phupu.

Oketšo o tla etela makgolo wa gagwe ka la 28 Phupu.

Phuki o tla etela Oketšo ka la 13 Phupu.



Phupu			
Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone
1	2	3 Letšatši la matswalo Oketšo 	4
8	9	10	11
15	16	17	18
22	23	24	25
29	30	31	



A re ngwaleng

Araba dipotšišo tše mabapi le khalentara.

Khalentara ye ke ya kgwedi efe?

Kgwedi ye e na le matšatši a makae?

Ke letšatši lefe le le lego ka la 25?

Kgwedi ye e na le maLamorena a makae?

Ke dikgwedi dife tše di tlogo ka pele le ka morago ga kgwedi ye?



A re ngwaleng


Bala lefoko le lengwe le le lengwe. Dira sediko go lentšu le o ka le dirišago sebakeng sa le le thaletšwego.

Phuki o rata go bapala le Boati.	Yena	Bona	Rena
BoMogoroši ba rata go ya serapeng sa diphoofolo.	Yena	Bona	Rena
Thati o rata go bala dipuku.	Yena	Bona	Rena
Nna le Tumišo re bone sefofane.	Yena	Bona	Rena
Thati le Phuki ke basetsana.	Bona	Lena	Rena

Wena, yena, bona,
rena, lena ke mašala.
Re kgona go šomiša
mašala legatong la
maina.



Labohlano	Mokibelo	Lamorena
5	6	7
12	13	14
19	20	21
26	27	28





A re baleng

Ka **makhutšo** a dikolo a Phupu Phuki o ile a ya moletlong wa Hunadi wa matswalo.

Go be go **tletše** basetsana le bašemane kua moletlong.

Hunadi o filwe dimpho tše **dintši** ka gore ke **letšatši** la matswalo a gagwe. Re be re thabile kudu.



Hunadi o **timile** dikerese tše 8. Re jele khekhe le malekere.

Pele re sepela re **ralokile** diketo le morabaraba.



Ka moka re **ralokile** kgwele ya maoto lepatlelong.

Lolo e **lomile** bolo gomme ya phontšha! Lolo ke mpša ya go selesa.



Bana ka moka ba **ngwadile** melaetša ya go kgahliša ka pukung ya Hunadi ya melaetša ya matswalo. Se ke se Phuki a se ngwadilego.

Letšatši la matswalo la ngwaga wa bo8, le le thabišago, Hunadi. Ke leboga ge o mmemile moletlong wa matswalo a gago. Ka lerato Phuki.




A re ngwaleng

Bala kanegelo gape ka morago o swaye karabo ya maleba. ✓




Ke mang yo a bego a na le moletlo wa letšatši la matswalo?	
A	Hunadi
B	Phuki
C	Mogoroši



Na moletlo o be o le neng?	
A	Ka Mopitlo
B	Ka Phupu
C	Ka Mosegamanye

Na Hunadi o timile dikeresese tše kae?	
A	Dikeresese tše 5
B	Dikeresese tše 6
C	Dikeresese tše 8

Na ke papadi efe ye ba e ralokilego ka moka ga bona?	
A	Kgwele ya diatla
B	Kgwele ya maoto
C	Rakebi



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

timile	moletlo
ralokile	ntlō
lomile	ntle

tlala	tšela
tlola	tšona
tlema	tšola

Mantšu a tlwaelo

timile
raloka
tletše



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko le.

Hunadi o tima dikeresese tše
seswai.



A re direng

Nomora diswantšho tše ka tatelano ya maleba.



A re ngwaleng

Bjale ngwala lefoko ka seswantšho se sengwe le se sengwe.

1

2

3


4



Lapologa

Phuki o ngwaletše Hunadi molaetša wo o kgahlišago ka letšatši la matswalo a gagwe. Sepediša puku ya gago go bagwera ba gago ba 4 gomme o ba kgopele gore ba go ngwalele molaetša ka gare ga yona. Le wena o ka no ngwala molaetša wo o kgahlišago ka dipukung tša bona.

Melaetša ya go kgahliša ya go tšwa go bagwera ba ka.



A re ngwaleng

Hlopha mantšu a, ka dikgobeng tša maleba.

šila

šala

tšale

tšea

thala

thaba

tholo

tlou

tlala

šoma

tšona


tlela





A re baleng

Mogoroši o anegela bamphato ka ga leeto la gagwe la go ya serapeng sa diphoofolo.

Theeletša gore
o reng.

Ke be ke ile
serapeng sa diphoofolo
le ba lapa la gešo. Re ile
gona ka **thekisi** ka gobane go
be go tonya.

Re bone diphoofolo tše dintši.
Re bone **dipitsi**, ditau le **diphala**.

Ke be ke **thabile** kudu ge ke bona **thutlwa** ye teleletelele, tlou ye kgolo le kubu.
Gape re bone le diruiwa tša polaseng. Ke be ke bapala ka **ditsuana**. Ke ile ke
sa bogetše diphoofolo, kgabo ye nnyane ya phamola bolo ya ka diatleng. Ya
taboga gomme ya kotama kalaneng ya mohlare e sega. Nna ka šala ke ahlame.
Ka morago re ile ra dula ka tlase ga moriti wo mobose. Ra ja dijo tša rena tša
letena. Bagwera ba ka le bona ba ile ba tla.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape ka morago o arabe dipotšišo tše.

Mantšu a tlwaelo

phamola
tonya
ahlama
bona

Mogoroši o ile le bomang serapeng sa diphoofolo?

O ile le

Ba ile serapeng sa diphoofolo ka eng?

Ba ile ka

Ba bone eng?

Ba bone

Kgabo e phamotše eng diatleng tša Mogoroši?

Kgabo e phamotše



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.
Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona,
ka pukung ya gago ya go ngwalela.

the k isi	kgabo
thab i le	kgano
thut l wa	kgapa

p i t s i	ph a la
bot s e	ph a mola
bod i t s i	ph e fo



A re ngwaleng

Ngwala ka ga seo se diragetšego kua
serapeng sa diphoofolo.



A re ngwaleng

Lebelele medumo ye e lego mantšung a. Bjale lebelele mopeleto wa ona. Hlopha mantšu a go ba le medumo ya go swana ka mapokising a maleba.

phela

phala

phela

phefo

thaba

thiba

phatla

thoma

thala

thaka

phate

tholo

mantšu a **th**mantšu a **ph**

A re ngwaleng

Ngwala maswaodikga mafokong a a latelago.

mogoroši o tšwa kae

o tšwa serapeng sa diphoofolo

o bone eng

o bone ditau ditlou le ditšhwene






A re ngwaleng


Thala mothalo go tloga go mantšu a ka go kholomo ye talamorogo go ya go mantšu a malatodi ka go kholomo ye talalerata. Mo mohlaleng wo re go filego wona re nyalantše **telele** le **kopana**. **Telele** ke **lelatodi** la **kopana**.

telele		nnyane
godimo		kopana
kgolo		tlase
thabile		morago
pele		tonya
fiša		sese
koto		nyamile



Lapologa

Khalara dikgoba tše di nago le lerontho ka mmala wo motalamorogo gore o bone gore ke phoofolo efe ye. Ka morago o khalare leratadima ka botalerata gomme mehlare ka talamorogo.





A re baleng

Tumišo o ile go bona difofane a na le tatagwe. Ba ile kua boemafofane.

Ba **bone** difofane tše dintši tše dikgolo. Jambojete e ile ya phatša ka lebelo ka godimo ga bona. E be e **rwele** batho ba 350.

Difofane **di kotama** ka modumo wo mogolo.

Tumišo o bogetše difofane tše dikgolo di fofela **godimo** le tlase.

Se sengwe le se sengwe se be se na le folaga ye e pentilwego mo **moseleng** wa sona.

Ge di boa di ile tša kotama mo lepatlelong la bokotamo.

Tumišo o nyaka go ba mofofiši ge a gola. O nyaka go fofiša jambojete.





A re baleng

Bala kanegelo gape, ka morago o arabe dipotšišo tše.

Mantšu a tlwaelo

rwala
fofiša
kotama

Tumišo o ile le mang kua boemafofane?

O ile le

Ba bone eng?

Ba bone

Na ke batho ba bakae ba ba ka tsenago ka go jambojete?

Go ka tsena ba

Tumišo o nyaka go ba eng ge a godile?

O nyaka go ba



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

bona	bone	fofa	fofile
rwala	rwele	kotama	kotamile
swara	swere	pent	pentile



Ngwala ka ga leeto le lebotse leo o kilego wa le tšea.

A re ngwaleng

Ngwala mantšu ao a nago le medumo ye, **th** le **tš** gore a sepelelane le seswantšho se sengwe le se sengwe.



A re direng



matšoba

letšatši

tholo



thaba

tšie

thutlwa

pitša

thapo



A re ngwaleng

Dira dipalo tše tša mantšu.



thaba + ile =

thabile



tseba + ile =

bopa + ile =

hlapa + ile =

lema + ile =

roma + ile =

reta + ile =

ruta + ile =

loka + ile =

roka + ile =

tsoga + ile =

goga + ile =



A re ngwaleng

Thala mothalo go nyalanya lentšu le le šupago tiragalo ya bjale le ya lefetile la lona.

hlapa



hlapile

šomile



Re diriša lephethi ge tiragalo e šetše e fedile.



fofile

bopa



raloka

bopile



fofa



šoma




ralokile



Lapologa

Latela dialfabete go kopanya marontho gore o bone seo Tumišo a se bonego.



y.
x.

c.
d.

w.

e.

v.

f.

u.

t.

s.

i.

h.

g.

r.

j.

q.

k.

p.

ö.

m.

l.





A re baleng

Ka matšatši a makhutšo, go be go se na yo a ka hlokomelago Boati. Ka fao, o ile a ya mošomong le mmagwe. Ba **tlogile** ka iri ya 8. Mmago **Boati** o rekiša dienywa le merogo. Boati o be a thuša mmagwe.

Boati o ile a dira phoustara ye kgolo.

Ge batho ba bona phoustara ba batamela ba reka.

Boati o **pakile** dienywa go ya ka methalo. Di be di kgahliša.

Ge a se na go fetša mošomo wa gagwe, o ile a ikhutša gomme ka morago a bala puku ye a e ratago kudu ye e bolelago ka ga kubu.

Ka iri ya 5 ba ile ba ya gae. Boati o be a **thabile** kudu ge a namela thekisi.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape ka morago o swaye karabo ya maleba ka.

Mmago Boati o šoma go dira eng?

- | | |
|---|-----------------------------|
| A | O rekiša dienywa. |
| B | O rekiša merogo. |
| C | O rekiša dienywa le merogo. |

Ke ka lebaka la eng Boati a ile le mmagwe mošomong?

- | | |
|---|--|
| A | Go be go se na yo a ka mo hlokomelago. |
| B | O be a nyaka go thuša mmagwe. |
| C | O be a se na se a ka se dirago. |

Boati o ile a thuša mmagwe bjang?

- A O pakile dienywa le merogo.
- B O dirile phoustara.
- C O pakile dienywa le merogo a ba a dira phoustara.

Boati o ile a dira eng ka morago ga go thuša mmagwe?

- A O ile a bala.
- B O ile a robala.
- C O ile a raloka.

Ba ile ba ya gae ka nako mang?

- A Ka iri ya 3.
- B Ka iri ya 5.
- C Ka iri ya 7.

Boati le mmagwe ba ile ka eng gae?

- A Ka koloi.
- B Ka pese.
- C Ka thekisi.



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

pakile	tlogile	lorile	topile
thabile	rekile	gorile	rapile
badile	dirile	garile	gopile

Mantšu a tlwaelo

kudu
kefa
kota
kobo



A re ngwaleng


Ngwalolla lefoko le.

O rekiša dienywa le
merogo.




A re direng


Thala manakana a sešupanako go laetša dinako tše di latelago.




Iri ya 8



Iri ya 3



Iri ya 5






Iri ya 10



A re ngwaleng

Ngwala gore o dirile eng ka dinako tše maabane.





Bontši

Gie re bolela ka dilo tša go feta tee, re hlomesetša dihlogo tša go fapana go bopa bontši.

Mosetsana o tee, e ba basetsana ba babedi, mošemane o tee, bašemane ba bararo.

Mantšu a go thoma ka ba mo mehlaleng, re re a ka bontši.




A re ngwaleng

Efa bontši bja mantšu a.



katse	dikatse
kolobe	
legotlo	
bogobe	
morogo	
motse	




mosetsana	basetsana
mošemane	
monna	
mosadi	
motho	
morutwana	



Lapologa

Dira phoustara ya go rekiša se sengwe. Thala seswantšho go laetša gore o rekiša eng.



GO REKIŠWA




Na o rekiša eng?

Na se ja bokae?

Na re ka se reka kae?

Thala seswantšho sa selo se o tla se rekišago.



A re baleng

Thati o ile le Oketšo kua bokgobapuku.

Oketšo o kgorometša Thati mo setulongthwethi sa gagwe.

Ba lebeletše dipuku tše dintši.

Thati o **ratile** dipuku tša diphoofolo.

Oketšo o **ratile** dipuku tša dikanegelo.

Morutiši wa ka bokgobapukung o a ba balela.

Ba be ba ka **kgona** go tšeela dipuku kua gae nako ya dibeke tše 2.

Ge ba **feditše** go di bala ba **kgona** go fiwa dipuku tše difsa.

Go na le dipuku tše dintši tše dibose ka bokgobapukung.





A re ngwaleng

Diriša mantšu a go feleletša mafoko.

kanegelo

morutiši

pedi

diphoofolo

Oketšo

Mantšu a tlwaelo

file
kgona
dibeke

Oketšo o ratile dipuku tša _____.

_____ o kgorometša Thati ka setulothwethi.

O kgona go tšea puku ya bokgobapuku nako ya dibeke tše _____.

_____ o ba balela kanegelo.



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

kgola

robetše

swara

sepetše

topile

kgopha

ratile

swaba

badile	swere	feditše	kgona



A re ngwaleng

Kgopela bagwera ba bahlano gore yo mongwe le yo mongwe a go fe leina la puku ye a e ratago. Ngwala leina la mogwera wa gago gomme kgauswi le lona o ngwale puku ya gagwe ya mmamoratwa. Ka morago o ngwale leina la gago le leina la puku ye o e ratago go feta. Swaya dipuku tše o ka ratago go di bala.

Leina	Puku ya mmamoratwa	✓



A re direng

Thala seswantšho sa puku ye o e ratilego, ka morago o ngwale ka ga puku yeo.

Leina la puku ye ke eng?

Thala seswantšho sa khabara ya puku.

Na puku e be e bolela ka ga eng?
Ngwala mafoko a 2.


A re ngwaleng

Nyalanya lephethi le lebjale la mantšu a.

bona

sepela

ja

kitima

sepetše

bone

robala

jele

robetše

kitimile



A re ngwaleng

Bala mafoko. Dira sediko go lentšu la maleba.

Maabane bošego re bona/bone
ngwedi.

Re ja/jele dijo tša letena maabane.

Maabane bošego re ya/ile malaong
ka iri ya 8.

Gonabjale re bona/bone letšatši.

Gonabjale re ja/jele difihlolo.

Gonabjale re ya/ile sekolong.







Lentšu le bona le
go botša ka nako ya
bjale.
Lentšu le bone le go
botša ka ga nako ye e
fetilego



Lapologa

Botša mogwera wa gago
gore o nagana gore puku
ye nngwe le ye nngwe e
bolela ka ga eng. Ka morago
o bolele gore ke dipuku dife
tše o ratago go di bala.
Nomora dipuku go tloga
ka 1 go fihla ka 4. Nomoro
ya 1 ke ya puku ye o e
ratago kudukudu, gomme
4 ke ya puku ye o e ratago
gannyane.




A re ngwaleng

Kgetha ye nngwe ya dipuku gomme o ngwale mafoko a mahlano mabapi le gore o nagana
gore puku yeo e ka ga eng.

Lebelela diswantšho gomme o bolele gore kanegelo e ka ga eng.

1



2



3



4





A re baleng

Oratilwe o rata kgwele ya maoto. O ile le Mogoroši le Dan go yo bona papadi ye kgolo. Go be go raloka Chiefs le Sundowns. Go be go na le dikete tša batho kua papading. Ba be ba butšwetša divuvuzela tša bona. Ka pelapela pula ya thoma go na. Ba ile gae ka setimela.



Mantšu a tlwaelo

bontši
botee
goba
goga



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

leino

seila

ee

ei

meetse

meepo

leina

leeba



A re ngwaleng

Ngwala lefoko le tee ka seswantšho se sengwe le se sengwe se se lego letlakaleng le la ka thoko ye.

1

2


3

4



A re ngwaleng

Mantšū a a na le medumo ye mengwe ya go swana gomme a ngwalwa ka go fapana.
Lebelela lentšū le lengwe le le lengwe gomme o le ngwale ka lepokising la maleba.



A re ngwaleng

Dira sediko go lentšū la maleba mabapi le se se diregilego kua kgweleng ya maoto maabane.

Maabane re **sepela/sepetše** ka setimela go ya papading.

Re **bogela/bogetše** Sundowns e bapala.

Lehono Oratilwe o **raga/ragile** kgwele ka maatla.


Gae re fihla gae pula e ile ya **thoma/thomile** go na.





Lapologa


Raloka papadi ye le mogwera wa gago. Kgetha sehlopha se serolwane goba sehlopha se setalalerata. Lebelela gore ke mang yo a ka kgonago go noša pele. Fanang sebaka go bala lentšu la gago la mmala. Ge o dira phošo, o swanetše go dula makga a mabedi o sa bale. Yo a tla fetšago go bala mantšu pele ke yena a nošago kgwele. Ka morago ga go noša, lehang papadi gape. Lemoga gore le swanetše go ralokela sehlopha se sengwe.





A re boleleng

Lepidibitšana la go befa.



Ke nako ya gore mae a ka a phaphaše. Ke nyaka go bona mapidibitšana a ka a 7.



A re baleng

Kgalekgale go kile gwa ba le MmaLepidibidi yo a bego a dula le ba lapa la gagwe mo polaseng. MmaLepidibidi o be a alamela mae a 7. O be a letetše gore a phaphaše.

Ke moka, ka le tee ka le tee mae ka moka a phaphaša. Ka moka ga ona ka ntle le le tee. E be e le legologolo.



Ke nna Babi.

Ke nna Tshupo.

Ke nna Batsi.

Na ke gokae?

Ke nna Mafofa

Ke nna Noko.



Na ke gokae? Na
leina la ka ke mang?

MmaLepidibidi a dula a ba a dula godimo
ga lee le legologolo. Mafelelong la ba la
phaphaša. Lepidibitšana la tšwa le fofafofa.
Le bonala e le le legolo e bile le na le maatla.
Ke lepidibidi la go befa kudu.

Bonang gore
lepidibidi le
ke la mohuta
mang!



Lebelela lepidibidi
la mafelelo

MmaLepidibidi a kgokgoetša
mapidibitšana a gagwe a a
gapela letangwaneng.

Ha ha ha! E tloga e le
lepidibidi la go makatša.

Mapidibidi ka moka a fofela ka meetseng. Ka moka a thutha a bapala. Lepidibidi
la go befa le thutha go phala a mangwe ka moka.





Ka morago la ya polaseng.
Diphoofolo tše dingwe di be
di sa rate lepidibidi la go befa.
Dikgogo di be di le kobola
gomme dimpša di le bogola.

Ka letšatši le lengwe
bošego, lepidibitšana
la go befa la tšea
sephetho sa go
tšhaba gae.



Ka moka ga
ba ntshware
gabotse. Gio
kaone ke
itšhabele.



Ka letšatši le lengwe
lepidibitšana la go befa la
tšhaba. La tšhabela nokeng.
Gona kua la bona dinonyana
tše dintši di thutha ka
nokeng. Mafofa a tšona a
boreledi kudu. Di na le melala
ye metelele. Maphego a tšona
ke a mabotsana kudu.

Ke duma go ka bapala le
bona. Ke ba babotse kudu.
Nna ke befile kudu.



Ka letšatši le lengwe marega a thoma. Go be go wele lehlwa gohle. Noka ya fetoga aese. Lepidibitšana la go befa le tsenwe ke phefo ebile ga se la thaba.

Nna ke phela ke le noši. Ke kwa go tonya kudu.

Ka morago gwa tla Seruthwana. Letšatši la phadima gape le mehlare ya mpshafala ya ba ye metala.

Mosong wo mongwe lepidibitšana la go befa la bona maganse a mabotse gape.



Lepidibitšana le nyamile kudu. La thoma go lla.

Ke befile kudu. Ke modulanoši. Ga ke na bagwera.




Ge le ntše le lla, la lebelela tlase makgatheng ga megokgo ya lona. La ipona ka meetseng. Ke leganse le lebotsebotse.

Na ke nna yola?

Ka yona nako yeo, maganse a mangwe a thutha mo pele ga lona.

A bitša lepidibidi la go befa gore le tle le thuthe le ona.

Lepidibidi la go befa la fofela ka meetseng. La ikwa le thabile kudu.



Etle o thuthe le rena.
O leganse go no swana le rena.
O leganse le lebotse go phala maganse ka moka.

Morero wa 6: Go bolela dinonwane

Kotara ya 3: Dibeke

(81) Bere e kotilwe moriri 36

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga thedibere ya Pam.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka mapokisi a medumo: th, hl le, ng
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.
Ngwalolla ditlhaka tše A, a.

(82) Sebakadišwa sa ka sa mmamoratwa 38

Go dira dinyakišišo gomme a ngwala tše di hweditšwego.
Go nomora diswantšho go laetša tatelano ya maleba.
Go ngwala lefoko ka ga seswantšho se sengwe le se sengwe.
Go šupa lešala la maleba go mantšu ao a thaletšwego.

(83) Phuki o dira dijo tša letena 40

Go boledišana ka ga seswantšho.
Go bala ka ga motswako.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga motswako.
Go bala mantšu le go theeletša medumo. (ph, ts, le b)
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.
Go ngwala mafoko ka ga mokgwa woo ba nyakago go ja ka gona.
Ngwalolla ditlhaka tše B, b.

(84) Diyo tše ke di ratago 42

Go thala seswantšho sa selo seo o ratago go se ja.
Go hlalošetša mogwera mokgwa wa go di apea.
Go nyalanya mafoko (sediri – sedirwa)
Go ngwala mantšu a a tlogetšwego ka go šomiša diswantšho bjalo ka mehlala.
Go hwetša le go dira sediko go mantšu ao a lego ka go phasele ya mantšu.

(85) Polokego ka gae 44

Go bala pamfolete ka ga polokego ya ka gae.
Go araba dipotšišo tše itšego tše di theilwego godimo ga seswantšho.
Medumo: (ei, ai, ee, le oo)
Go ngwala mafoko ka ga seo ba se dirago gore ba bolokege ka gae.
Ngwalolla ditlhaka tše C, c.

(86) Melawana ya ka gae 46

Go thala seswantšho sa go bontšha gore go swanetše go dirwa eng gore le bolokege ka gae.
Go ngwala lefoko ka ga seswantšho sa bona.
Go šomiša maswaodikga a maleba.
Go nyalanya mahlalošetšagotee.
Go feleletša mafoko ka ga bona, ba efa dikarabo tša mašala.

(87) Sellathekeng se se timetšego 48

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga sellathekeng se se timetšego.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Go beakanya goba go hlopha mantšu (tšw, tlh, th, le tl)
Go ngwala kanegelo ka ga go timelelwa ke selo.
Ngwalolla ditlhaka tše D, d.

(88) Godimo, tlase, ka gare le tikologo 50

Go šomiša matlema go thuša go hwetša dilo tše di fihlilwego.
Go fa matlema a a sepelelanago le diswantšho.
Go feleletša mantšu ka go šomiša kg le m.
Go bala ditaelo gomme wa feleletša seswantšho.
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo (kg, th, ph le tl)

(89) Katse e nyaka tlhokomelo 52

Go bala papatšo.
Go araba dipotšišontši tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo (ts, mm, ts le ng)
Go ngwala ka ga diruiwaratwa tša bona.
Ngwalolla ditlhaka tše E, e.

(90) Katse ye e timetšego e hwetša legae 54

Go ngwala ditumanoši go feleletša mantšu go a nyalanya le diswantšho.
Go šupa dipotšišo, ditlabego le dipego.
Go ngwalolla mafoko ka go šomiša maswaodikga a maleba.
Go dira papatšo ka ga seruiwaratwa.

(91) Taletšo go ya moletlong 56

Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga taletšo.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga taletšo.
Medumo: mo, me, mm le f
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.
Go ngwala mafoko ka ga matšatši a matswalo a bona.
Ngwalolla ditlhaka tše F, f.

(92) Etla moletlong wa ka 58

Go ngwala taletšo ya moletlo wa bona.
Go ngwala mafoko ka lefetile.
Go šupa maina le madiri mo mafokong.
Go feleletša lenaneo ka go šomiša tshedimošo ya go tšwa seswantšhong.

(93) Matsuana a mahlano 60

Go bala sereto ka ga matsuananya a mahlano.
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu a a filwego.

(94) Matsuana a mahlano 62

Go reta le go diragatša se se bolelwago mo seretong.
Go šupa mantšu a maleba a lefetile.
Go hlama mantšugokwa.
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo.

(95) Kubu le khudu 64

Puku ya kanegelo ya disegwa.

(96) Kubu le khudu (tšwetšwa pele) 65

Go bala sengwalwa sa kanegelo
Go boledišana le mogwera ka ga sengwalwa.



A re baleng

Pam o na le thedibere ye botse.
O rata go robala le thedi ya gagwe.
Kgaetšedi ya gagwe ye nnyane, John, le
yena o rata go bapala ka thedibere.

Bona gore ke dirile
gore Thedi a be
botsana bjang.



Lehono ge Pam a boa gae a etšwa
sekolong o hweditše thedibere ya
gagwe e kotilwe moriri hlogong le
mpeng ya yona.

O reng o sentše
thedi ya ka? Ga
o dire gabotse!




Pam o be a befetšwe kudu.
O be a befeletšwe kgaetšedi ya gagwe
yo monnyane go yena.

Bjale mma o ile a apeša
thedi kuane ye khubedu
le baki ye talalerata.



Bona, Pam.
Thedi o
bonagala a le
botsana gape.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape ka morago o arabe dipotšišo tše.

Mantšu a tlwaelo

kota
moriri
apeša

Na sebakadišwa sa Pam se sebotse ke eng?

Ke

Ke mang yo a kotilego moriri wa bere?

Na Pam o ile a ikwa bjang ge a bona bere?

O be a

Na MmagoPam o ile a apeša bere eng?

O ile a e apeša



Tlotlontšu

Ngwala mantšu a dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

neng

thala

theto

hloka

hloma

theko

thapa

bjang

thedi


thaba

hlogo

mang


Ngwala mafoko a 2 ka ga sebakadišwa se bohlokwa se o se ratago.

A re ngwaleng




Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



a

a



A re direng

Nyakišiša gore bagwera ba gago ba na le dibapadišwa dife tše dibotse. Ngwala maina a bona mothalong wa ka godimo. Ngwala dibapadišwa tša bona tše dibotse mothalong wa ka tlase.

Leina	Pam 			
Sebapadišwa	thedibere			




A re ngwaleng

Nomora diswantšho tše ka tatelano ya maleba.



Bjale ngwala lefoko le tee ka seswantšho se sengwe le se sengwe.


1	
2	
3	
4	



A re ngwaleng


Bala lefoko le lengwe le le lengwe. Dira sediko go lentšu (lešala) le o ka le dirišago legatong la lentšu le le thaletšwego.


<u>Pam</u> o rata go bapala ka thedibere ya gagwe.	Yena	Rena	Yona
<u>Mmago</u> <u>Pam</u> o lokišitše bere.	Yena	Bona	Lena
<u>Kgaetšedi</u> ya <u>Pam</u> e kotile bere.	Yena	Rena	Bona
<u>Bere</u> e be e le botse gape.	Yena	Yona	Sona
<u>Pam</u> le <u>mmagwe</u> ke basetsana.	Yena	Rena	Bona



Lapologa

Latela thapo gore o bone dibapadišwa tše dibotse tše ba nago le tšona.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o
bolele ka se o se bonago.



A re baleng

Phuki o tla direla
bagwera ba gagwe
dijo tša letena lehono
ge sekolo se tšwele.



Sangwetše ya mohlolo

O nyaka

1 lehwana le legolo la maswi a
kontase

1 panana

potoro ya dimake

2 dilae tša borotheo



Se o swanetšego go se dira

Tlotša potoro ya dimake godimo ga selae se tee sa borotheo.

Sega panana, o e ale godimo ga potoro ya dimake.


Tlotša maswi a kontase godimo ga selae se sengwe sa borotheo.

Bea dilae tše pedi mmogo go dira sangwetše.

E sege diripa tše nne.

Eja o ipshine.





A re ngwaleng

Ngwala (✓) kgauswi le karabo ya maleba.

Na o nyaka dilae tše kae tša borotho?	
A	Se tee
B	Tše pedi
C	Tše tharo

Na o nyaka eng gape?	
A	Potoro ya dimake
B	Tšhese
C	Maswi a kontase

Na go na le diripana tše kae tša sangwetše ge o feditše go sega?	
A	Tše pedi
B	Tše tharo
C	Tše nne

Na o nyaka seenywa sefe?	
A	Apola
B	Phaeneapole
C	Panana



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

phala	phefo	tsela	bere
phaga	phela	tsebe	beta
phaka	pheka	tsena	bela

Mantšu a tlwaelo

fofa
bapala
pedi
tharo


Ngwala mafoko a 2 ka se o ratago go se ja.

A re ngwaleng




Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



h

B




A re direng

Thala seswantšho sa selo se o
ka se dirago gore o se je. Botša
mogwera wa gago gore o se dira
bjang. Bolela o re:

La mathomo ke ...

Ke moka ka ...

Ke moka ka ...



A re ngwaleng

Bopa mafoko a mane. Thala mothalo go nyalanya karolo ya ka lepokising le
letalalerata le karolo ya maleba ka lepokising le letalamorogo.

Pam o befetšwe

Ke jele sangwetše

Ke tšere samporele sa ka

Ke timile dikerese tša ka



ka gore e be e le letšatši la matswalo a ka.

ka gore kgaetšedi ya gagwe e kotile bere.

ka gore ke be ke swerwe ke tlala.

ka gore pula e be e ena.



A re ngwaleng

Ngwala mantšu ao a tlogetšwego mafokong a.

hlapi

apola

malekere

maswi

borotho

teye

Ke rata go nwa



O rata



Re rata




O rata go ja



Ba rata go ja




O rata go nwa




Lapologa

Nyaka sejo ka lepokising o se direle sediko. Ka morago o thale mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba. Mantšu a mangwe a a putla mola a mangwe a theoga.



n	a	m	a	d	i	n	a	w	a
p	m	a	s	w	i	u	p	h	q
q	g	e	b	e	h	l	o	l	i
w	d	j	r	q	w	i	l	a	h
b	o	r	o	t	h	o	a	p	t
t	g	h	a	x	v	h	y	i	z
m	a	l	e	k	e	r	e	p	x
t	e	y	e	r	z	k	u	k	u





A re baleng

DULA O BOLOKEGILE KA GAE



Kgoromeletša dipitša kua morago setofong.



Se tlogele thapo ya ketlela e tekeletše fao bana ba bannyane ba ka e fihlelelago.



Boloka dihlare fao bana ba bannyane ba ka se di fihlelelego.



O se ke wa bapala ka ditshitswana tša kgale.



O se ke wa bapala ka diplaka tša mohlagaše.



Boloka pharafene lefelong le le bolokegilego.



A re ngwaleng

Bala pamfolete ke moka o arabe dipotšišo.



Ngwala selo se 1 se Mmabere a re botšago gore re se dire gore re tle re bolokege ka gae.


Ngwala selo se 1 se kangaroo e re botšago gore re se dire gore re tle re bolokege ka gae.





Ngwala selo se 1 se mmutla o re botšago gore re se dire gore re tle re bolokege ka gae.

Ngwala selo se 1 se tlou e re botšago gore re se dire gore re tle re bolokege ka gae.



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

leino
leina
leihlo


maino
maina
maihlo

meetse
meeta
meepo

mooko
moopelo
mooki

Mantšu a tlwaelo

bala
ditaello
bana




A re ngwaleng


Ngwala mafoko a 5 ka ga seo o se dirago gore o dule o bolokegile ge o le gae.



Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng





A re direng

Thala seswantšho go
laetša se o swanetšego
go se dira gore o dule
o bolokegile ka lapeng.
Ngwala lefoko ka
seswantšho sa gago.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a, o diriša maswaodikga a maleba. Diriša tlhakakgolo mathomong a
lefoko le khutlo goba leswao la potšišo mafelelong a lona. Gopola go diriša tlhakakgolo
ge o ngwala maina a batho, dikgwedi, mafelo goba matšatši a beke.

ka mokibelo rati le ann ba ile ba yo bapala kua gaborati

na o rata aesekehrimi

phuki le hunadi ba ile thekwini ka phupu

ke nna



A re ngwaleng

Thala mothalo go tloga mantšung ao a lego ka kholomong ye tlamorogo ao a nago le tlhalešo ya go swana le ao a lego ka kholomong ye talalerata.



maleba
notlela
kgoma
nyama
roba
itia
gotetša



kgonya
nepagetšego
swaba
betha
kopana
thumaša
thokga

Lapologa

Feleletša mafoko a a latelago mabapi le wena le ka ga se o se ratago. Dikarabo ka moka ke maina, ka fao di swanetše go thoma ka tlhakakgolo.

Leina la ka ke



Letšatši la beke le ke le ratago ke



Mogwera wa ka yo bohlokwa ke



Letšatši la matswalo a ka le ka



Puku ye ke e ratago ke



Leina la morutiši wa ka ke



Ke belegetšwe



Lenaneo la TV le ke le ratago ke





A re baleng

TatagoPhuki o timeletšwe
ke sellathekeng.

O ile a goa, "Na le tseba fao
sellathekeng sa ka se lego gona?"

Re lebeletše ka **tlase** ga bolao.

Godimo ga šelofo.

Ka morago ga teske.

Ka potleng ya Tate.

Ka ntle ga ntlo.

Ka gare ga ntlo.

Kgauswi le tafola.

Ka godimo ga TV.

Ke moka – ntširr ntširr,
ntširr, ntširr.

Re hweditše sellathekeng
ka setšidifatšing!



Ntširr, ntširr!
Ntširr, ntširr!



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape, ka morago o arabe dipotšišo tše.

Na tate o timeletšwe ke eng?

O timeletšwe ke

Ngwala mafelo a 2 fao ba nyakilego sellathekeng gona.

Ba nyakile

Na ba hweditše sellathekeng kae?

Ba se hweditše

Na o kile wa timelelwa ke selo? Na e be e le eng?



Tlotlontšu

Ngwala mantša a, dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

tšwara

thoba

tlhahlo

tšwa

tlhahlobo

thoma

tlaba

tlama

tšwafa


tlhaka

thola

tlala

Mantšu a tlwaelo

tlase
godimo
timetša
gare



A re ngwaleng

Ngwala kanegelo ka ga seo o se timeditšego. Na e be e le eng? Na o se hweditše kae?

Handwriting practice area with multiple lines for writing.




Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng




d

D



A re direng

Fihla selo se sengwe
ka phapošing.
Mogwera wa gago
a nyake selo seo.
Yena o swanetše
go re: "Ke nyaka ka
morago ga ... goba
ka tlase ga ... goba
kgauswi le ..."




A re ngwaleng


Bolela lentšu go seswantšho se sengwe le se sengwe.
Feleletša lentšu ka go diriša **kg** goba **th** goba **m**.

kg

m

___ **kg** aka

___ omo



___ ogo



___ utlwa




___ aba



___ ala



___ pša



___ pa



___ pšhe



Lapologa

Bala ditaelo tše gomme o feleletše seswantšho.



Thala letšatši le sefofane kua lefaufang.


Thala kgopa ka pele ga matšoba.

Thala nonyana e le godimo ga mohlare.

Thala khudu kgauswi le matšoba.

Thala matšoba a le ka tlase ga mohlare.

Thala serurubele ka godimo ga khudu.



A re ngwaleng

Hlopha mantšu a, ka mapokisaneng a dimpho.

kgaka	thutlwa
phala	tlela
kgomo	thaba

tlala	pholo
thiba	kgogo
tlaba	phefo



kg



th



ph



tl



A re baleng

Na o rata dikatse?

Re na le katse ya mafolofolo, ya boyana, ye khunong, ye botsana ye e nyakago legae.

E na le mosela wo motelele le methaladi.

E rata maswi le hlapi.

Leina la yona ke **Tabi**.

Ge o rata go thuša le go e fa lerato, gona leletša Mogoroši mo **SPCA, 012 012 0120**.



A re ngwaleng

Bala papatšo gape. Swaya karabo ya maleba ka. (✓)

Ke seruiwaratwa sefe se se nyakago legae?

A	Mpša
B	Katse
C	Pere

Na o swanetše go leletša mang ge eba o nyaka katse ye?

A	Mogoroši
B	Lebenkele la diruiwaratwa
C	Molemi

Na leina la katse ke eng?	
A	Tabi
B	Bobi
C	Ben

Na e rata go ja eng?	
A	Maswi
B	Tšhese
C	Hlapi

Na e rata go nwa eng?	
A	Maswi
B	Tšuse
C	Teye

Na katse e itshwere bjang?	
A	E dula e robetše.
B	E na le mafolofolo.
C	E rata go lwa.



Tlotlontšu

Ngwala mantšu a, dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

maswana

tseba

katsana

mmala

mmele

bjang

tsela

moselana

Mantšu a tlwaelo


pele
morago
hleng
tlase

katsana	mma	tsebe	mang




A re ngwaleng

Ngwala ka ga seruiwaratwa sa gago.




Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



e

e



A re direng

Ngwala tumanoši, a, e, i, o goba u, mantšung a a latelago, go nyalanya lentšu le seswantšho.



khekhe

p__esekele

s__tukheisi

__tlela

a

e

i

o

u




ar__ka

kha__te

ntlw__na

kh__be




A re ngwaleng

Bolela gore mafoko a ke dipotšišo, tlabego goba pego. Ngwala leswao la lebotšiši ?, la tlabego ! goba khutlo ..



Ke wena mang?

Potšišo



Tlogela

Lehono ke la 25 Phupu

Phakiša

Na o dula kae

Na letšatši la gago la matswalo le neng

Ke rata selemo

Na o rata dikatse



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a gape. Ngwala maswaodikga a a nepagetšego.



na o rata dikatse

leina la katse ya ka ke tabi

goro le tumišo ba rata go bapala kgwele ya maoto

letšatši la matswalo a ka le ka lewedi



Lapologa

Ngwala papatšo mabapi le seruiwaratwa se se timetšego.
Tlatša dikgoba tše di filwego go feleletša papatšo.



THUŠA GO HWETŠA

Ngwala gore ke seruiwaratwa sa mohuta mang.

Na o bone seruiwaratwa sa ka?

Leina la seruiwaratwa sa ka ke

Ge o ka hwetša seruiwaratwa sa ka,
hle leletša
(Ngwala leina la gago.)



mo
(Ngwala mogala wa gago.)

Seruiwaratwa sa ka se lebelega ka
mokgwa wo
(Thala seswantšho sa seruiwaratwa sa gago)





A re baleng



A re ngwaleng

Bala taletšo gomme o arabe dipotšišo.

Ke mang yo a tlogo go ba le moletlo?

Na o tla ba a fetša mengwaga ye mekae?

Na moletlo o tla thoma ka nako mang?

Na moletlo o tla fela ka nako mang?

Na moletlo o neng?


Na nomoro ya ntlo ya boRatilwe le leina la mmila ke eng?



Tlotlontšú

A re baleng le theeletše medumo.
Ke moka o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

moletlo	meletlo	mmila
mokete	mekete	mmepe
monyanya	menyanya	mmala



Mantšú a tlwaelo


taletšo
moletlo
mmila
nomoro

Ngwala mafoko a 2 ka ga letšatši la matswalo a gago.

A re ngwaleng




Handwriting practice lines for the first section.



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.

Na o tla tla moletlong
wa ka?




Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



f 4

7 3



A re direng

Ngwala taletšo ye ya
moletlo wa gago.



Etle moletlong wa ka!

Ke swara _____.

Moletlo wa ka o tla ba ka la _____.

O thoma ka iri ya _____
o fela ka iri ya _____.

Atrese ya ka ke:



Nomoro ya ntlo _____

Mmila



Lefelo _____



Hle ntsebiše ge eba o tla kgona go tla.

Nomoro ya ka ya mogala ke _____



E tšwa go _____



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a gomme o a thome ka "Maabane".

Lehono ke letšatši la matswalo a ka.

Maabane

Lehono pula e a na.

Maabane pula

Lehono letšatši le a fiša.

Maabane letšatši le





A re ngwaleng

Mo lefokong le lengwe le le lengwe, thalela leina la motho, ka morago o dire sediko go lentšu le le re botšago gore motho o dira eng.

Mogoroši o **kitimela** sekolong.

Oketšo o bala puku.

Pam o swere thedi ya gagwe.

Tumišo o bapala kgwele ya maoto.




Peter o raga bolo.

Thati o bolela mo mogaleng.

Phuki o reka katse.

Molelo o ja nama.



Lapologa

Na ba na le mengwaga ye mekae? Ngwala maina a bona le mengwaga mo lenaneong la ka tlase.



				
Peter	Tumišo	Boati	Phuki	Mogoroši
3	7	9	6	5

Leina	Mengwaga

Leina	Mengwaga



A re baleng



MmaKgogo le matsuana a gagwe

Ka lentšwana la makgwakgwa
letsuana la pele la nagana,



Ka go kukela magetla godimo letsuana
la go latela la nagana,



Ka lentšwana la go tswinya letsuana
la boraro la nagana,



Ka manyami letsuana la boraro la
nagana,



Ka go ngunanguna letsuana la bohlano la nagana,



"Anke le bone," a realo mma, a le ka serapaneng se setalana.




Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

letsuana	leswika	kgopa
letsetse	kgauswi	kgona
letseka	maswi	kgoka

Mantšu a tlwaelo

pele
hlano
leswika
kgopa



A re ngwaleng


Ngwalolla lefoko.

Dikgogo di a fata.




Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng




g

ly



A re direng

Bala kanegelo ka ga ditsuana tše hlano. Ithute go se bala le bagwera ba gago ba bahlano. Yo mongwe le yo mongwe a fiwe sebaka sa go ba ye nngwe le ye nngwe ya ditsuana. Yo mongwe wa lena a be mmakgogo.



A re ngwaleng

Dira sediko go lentšu la maleba.

Maabane ke ile/ya ka yo bapala gaboPhuki.

Gosasa ke ile/tla ya sekolong.

Beke ye e fetilego ke bona/bone ditsuana tše dinnyane.

Gonabjale ke raloka/ralokile le katse ya ka ye botse.



A re ngwaleng

Feleletša dipalontšu tše.

mothalo + palo =



mong + lapa =



mong + modiro =



modula + setulo =



kgomo + bolekana =



kgogo + tshadi =







Lapologa

Ngwala mantšu a ka mapokising a medumo ao a lego leotwaneng.
A swaye ka go putla ge o a ngwadile ka mapokising a maleba.



maaka	mma	kgomo	letšatši	mooki	botša	tsebe	mmala
maano	phfo	kgogo	tlala	bookelo	letlalo	mooko	tšela
phala	mmele	maatla	tsela	letsopa	phoka	tlela	kgaka





A re baleng

Dira puku ye ya sesegwa gore o kgone go bala kanegelo ya kubu le khudu. Mena mo go methaladi ye e lego thwii gomme o sege mo go methaladi ya marontho.



A re boleleng


Bjale bala kanegelo ye e lego ka ga kubu le khudu. Ke kanegelo ya nnete. Bolela le bagwera ba gago ka ga ka fao diphoofolo tše, tše pedi di lego bagwera ba makgontho ka gona.



A re ngwaleng

Bala kanegelo ya kubu le khudu gape gomme o ngwale mafoko a mahlano (5) ka ga kanegelo.

8



Ngwana yo wa kubu
o na le mahlatsi. A
re mo feng leina.

b



Etla, kubjana Owen. Re tla go
isa lešokeng la diphoofo.

Ke nyaka
mma wa ka.

Ba rwala Owen ba mo isa lešokeng la
diphoofo. O be a dula ka serapaneng sa
go ba le letangwana le legolo.

Mena mo go methaladi ye e lego thwi

Sega mo go methaladi ya marantho ka morago ga ge o swaragantše matlakala a puku ya gago

Ge Owen a ntše a gola, o ile a
gahlana le kubu ya mosetsana ye
e bitšwago Cleo. Lehono o dula ka
lethabo le Cleo.

Swaraganya mo



Mena mo go methaladi ye e lego thwi

16

1


Kubu le khudu

7




Ba ile ba gogela kubjana ka ntle ga lewatle.

Ngwana wa kubu o be a dula le mmagwe ka lethabo.




2

10



Ke wena mang?

Owen o be a bapala le khudu ya go tšofala. O be a rata go dula mokokotlong wa Mzee.




15

11




Kua lešokeng Owen o gahlane le khudu ye e tšofetšego.

Kubu le khudu ya ba bagwera ba nnete. Ba be ba eja, ba robala le go bapala mmogo.




14

9




Ka moka ba lekile go thusa kubjana go e busetša nageng. Ba dirisitše lelokwa la dihlapa le dikoloi go e gogela ka ntle ga lewatle.



3

5



Thušang! Nthušeng hle! Ke yo monnyane kudu. Cia ke kgone go thutha.

Meetse a mo gogola, a theoga le noka gomme a wela ka lewatle.


Ka letšatši le lengwe go be go na le ledimo le legolo. Pula ya kgopa ngwana wa kubu diatleng tša mmagwe.



Thušang! Thušang! Mma wa ka o kae?

7


12



Na o ka ba mme wa ka ka kopopo?

Kubjana e be e hlogetše mmagoyona.

Khudu ya tšofe e be e bona gore Owen e sa le ngwana. E ile ya hlokomela Owen ka go mo laetša gore a je eng le gore a robale kae.



Bjale ntheeletše, ngwanaka.

13

Morero wa 7: Go bolela dinonwane

Kotara ya 4: Dibeke

(97) Ditaba tše di tšwago go mogwera 70

Go bala lengwalo.
Go araba dipotšišokgethontši tše di theilwego godimo ga lengwalo.
Go hwetša matšatši le matšatšikgwedi mo lengwalong gomme a a rekhota mo khalentareng.

(98) Maano a rena 72

Medumo: aa, ee, ei le sw.
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu a a filwego.
Go latelanya mafoko go ya ka kanegelo.
Go ngwala ka ditaba tše di amago bona.
Go reta sereto.

(99) Khonsata ya sekolo sa rena 74

Go bala lenaneotshepedišo la khonsata ya sekolo.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga lenaneotshepedišo la sekolo.
Medumo: oo, kh, tš, ile le th.
Go ngwala mafoko ka ga seo ba tlilego go se dira, ka nako ya makhutšo.
Ngwalolla ditlhaka tše H, h, I, i, J, j.

(100) Go diregile eng ka morago ga khonsata 76

Ka dihlopha, kgethang hlogo mo go lenaneotshepedišo la khonsata gomme le e diragatšeng pele ga barutwana ka phapošing.
Go bolelela pele bofelo bja kanegelo.
Go feleletša pudula ya polelo, ya mafelelo, mo kanegelong.
Go nyalanya mafoko le mafelelo a ona a maleba.
Phasele ya mantšu.

(101) Nako 78

Go bala ka ga dinako tša mešongwana ya Phuki.
Go šupa nako ya maleba go tšwa mo kanegelong.
Go ngwala lenaneo la ditiro tša Phuki tša tšatši ka tšatši.
Medumo: ph le bj.
Ngwalolla ditlhaka tše K, k, L, l, M, m.

(102) Letšatši la ka la go šoma ntle le go kgaotša 80

Go hlopha mešongwana ya bona ya tšatši ka tšatši go ya ka nako.
Go šomiša mantšu a lefetile mo mafokong.
Go nyalanya malatodi.
Go thala diswantšho go feleletša diswantšho.

(103) Dan ga se a ipshina beke ye 82

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga Dan.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo: ng, th, ee le ile.
Go ngwala mafoko ka go šomiša a mangwe a mantšu.
Ngwalolla ditlhaka tše N, n, O, o, P, p.

(104) Godimo, tlase, ka gare, go dikologa 84

Go diragatša seo se diragaletšego Dan.
Go thala diswantšho tša go laetša mešongwana ya bona ya tšatši ka tšatši ya beke.
Go ngwala mafoko ka ga diswantšho.
Go feleletša mantšu gomme ba a nyalanya le diswantšho.

(105) Go etela kua le kua 86

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga makhutšo a a tlogo.
Go ngwala dipeakanyetšo tša makhutšo mo go khalentara.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga lenaneo la makhutšo.
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo tsw, tl, š, le sw.
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu a a filwego.
Ngwalolla ditlhaka tše Q, q, R, r, S, s.

(106) Re sa le leetong 88

Go šupa diprofense mo mmepeng.
Go šomiša maswaodikga a maleba.
Go ngwala maswaodikga mafokong le go šupa mehuta ya mafoko.
Go ngwala dihlogo tša go swanela tša dipuku.
Go bolelela pele gore dipuku di tlile go bolela ka ga eng.

(107) Ba lapa la gešo le diruiwaratwa 90

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga ba lapa le diruiwaratwa.
Go feleletša lenaneo ka ga maloko a lapa la bona ka tlase ga dihlogo tše di filwego.
Medumo: tsw, hl, ny le j
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.
Ngwalolla ditlhaka tše T, t, V, v, W, w, X, x, Y, y.

(108) Na ke eng seo se lego bohlokwahlokwwa? 92

Mošongwana wa lapologa wa go kopanya marontho.
Go ngwala mafoko ka go šomiša maswaodikga a maleba.
Go šupa madiri le maina.
Go feleletša setifikeiti sa sefoka sa leloko la ba lapa.

(109) Go ngwala kanegelo 94

Go boledišana le mogwera ka ga thulaganyo ya kanegelo.
Go ngwala peakanyo ya kanegelo ka go šomiša dihlogo tše di filwego.
Go latela ditaello tša go dira puku ya kanegelo ya go dirwa ka disegwa.

(110) Dithai 97

Go araba dithai.

(111) Tebogo le kutu ya monawa 98

Go bala kanegelo ka ga Jack le kutu ya monawa.

(112) Tebogo le kutu ya monawa (tšwetšwa pele) 100

(112b) Tebogo le kutu ya monawa (tšwetšwa pele) 102





A re baleng



24 Crest Road
Seaville
3880
20 Phato 2015

Dumela Phuki

Go bile bose go go bona papading ya kgwele ya diatla maabane.

Ka ye nako re swarane le mešomo ya sekolo. Labohlano le le tlogo re tla be re le khonsateng ya sekolo. Basetsana ba tlile go bina mmimo wa setšo. Bašemane ba tlile go bala sereto ka ga Mzee le khudu. Mogoroši o tlile go ba rametlae mo khonsateng.

Re a ipshina mo sekolong. Ka nako ya go raloka nna ke raloka le Botse le Lizzy. Maabane re ralokile papadi ya go iphihlelana. Botse o ile a iphihla ka ngwakwaneng wa godimo ga mohlare. Re mo nyakile mo gohle mo lepatlelong eupša ra se mo hwetše.

Ke ile ka goelela ka re, "Botse, etšwa mo o lego gona bjalegona!" Ya ba re a mo hwetša.

Ke tla go bona nako ye e tlogo ge re raloka kgwele ya diatla.

Suzy





A re ngwaleng

Bala lengwalo gape gomme o swaye karabo ya maleba ka (✓).

Ke mang yo a ngwadilego lengwalo?

A Boati

B Suzy

C Botse

Na bagwera ba Suzy ke bomang?

A Botse le Robbie

B Botse le Lizzy

C Lizzy le Sandy

Na khonsata e tlile go ba ka kgwedi mang?

A Phato

B Lewedi

C Diphlane

Mogoroši o tlile go dira eng khonsateng ya sekolo?

A Tantsha

B Go ba rametlae

C Go bala sereto



A re ngwaleng

Bala lengwalo ka tlhokomelo. Leka go lebelela matšatšikgwedi le matšatši ao a lego mo lengwalong. A swaye mo khalentareng. Bjale, araba dipotšišo.

Phato						
Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Mokibelo	Lamorena
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Na Suzy o ngwadile lengwalo ka **letšatšikgwedi** lefe?

O ngwadile lengwalo ka **labokae**?

Na o ile a raloka tša go iphihlelana ka **letšatšikgwedi** lefe?

O ralokile tša go iphihlelana ka **labokae**?



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.
Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o
itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go
ngwalela.

maano	meetse
maatla	leeba
maaka	leeto

leina	swana
leihlo	swaba
leino	swina



Mantšu a tlwaelo

maano
maatla
ralokile
ngwadile



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a ka go latelana go tloga go 1 go ya go 3.

	Suzy o tlile go bina khonsateng ya sekolo ka Lewedi.
	Suzy o ngwaletše Phuki lengwalo.
	Suzy le Lizzy ba gahlane kgweleng ya diatla.



A re ngwaleng

Ingwalele ditaba tša gago.



Maabane ke

Lehono ke

Gosasa ke tlile go

Kgwedi ye e tlogo ke tlile go




Lapologa

Mo sehlopheng sa lena,
ithuteng go bala sereto
ka ga Mzee, le ngwana
wa khudu.



Koša ya lethabo ka ga kubu
Ngwana wa kubu
O gašitše meetse ka dinko.
O sepetše kgauswi le noka
A phintsha maraga makgathe
ga menwana ya maoto.
Mzee a tla
A tšwela a sepela mpoteletšeng.
Mzee le ngwana wa Kubu ba bile
bagwera ba bagolo.





A re baleng



Lenanetshepedišo la Khonsata ya
Sekolo sa Praemari sa Lesedi

Letšatšikgwedi: 26 Phato 2015


Nako: 6:00 mathapama go ya go 7:30 mathapama

Ditiragalo

- 1 Pulo ka Hlogo ya sekolo Mdi A Motau
- 2 Sereto ka ga Mzee le Kubu
- 3 Mmino wa setšo
- 4 Go fiwa difoka: Mphato wa 1, wa 2 le wa 3
- 5 Moopelo ka Mphato wa 3
- 6 Mogoroši rametlae

Go tsenwa ntle le tefo

Khekhe le dimonamonane di tla rekišwa
pele khonsata e thoma.



A re baleng

Bala lenanetshepedišo la khonsata ya sekolo, ka morago o arabe dipotšišo.

Na khonsata e bile ka letšatši lefe?

Na e thomile nako mang?

Thoma

Fela

Na Hlogo ya Sekolo ke mang?

Na rametlae e tlile go ba mang?

Na go tlile go opela mphato ofe?

Na ke mephato efe ye e yago go fiwa difoka?

Na go tlile go rekišwa eng mo khonsateng?

Na khonsateng go ile go tsenwa ka bokae?



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.
Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka
pukung ya gago ya go ngwalela.

moopelo	khonsata
mooki	khunama
mooko	khukhuna

setšo	thomile
seetša	ralokile
gotša	tlile

Mantšu a tlwaelo

thomile
setšo
ralokile
tlile







Na o ka rata go ya khonsateng ya sekolo? Efa lebaka.

A re ngwaleng



Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng





A re direng

Mo sehlopheng sa lena, kgethang hlogwana e tee go tšwa lenanetshepedišong la khonsata. Ithuteng yona pele ga klase, le dire eke ke lena seo le se ekišago. A ba go botše gore mo hlogwaneng wena o ekiša eng. O ka no nyaka go bala sereto, go ithuta go bina goba go opela.



A re ngwaleng

Lebelela diswantšho tše. Botša mogwera wa gago kanegelo, le gore o bona eke e tlile go fela bjang. Bjale, ngwala mantšu ao a bolelwago, go laetša gore morutiši o reng.



Jo! Lehono ke jele
tša matena tše
dibose.

Aowa, hle! O se tšee
dijo tša ka.



Tliša dijo tša gago,
go sego bjalo ke a go
betha.





A re ngwaleng

Nyalanya mathomo a lefoko a ka lepokising le letalalerata le mafelelo a maleba a ka lepokising le letalamorogo.

Pam o jele dijo tša gagwe

Ke jele sangwetše

Ke beditše morutiši

Morutiši o be a befetšwe

ka gore Jim o be a nyaka lantšhe ya ka.

ka gore o be a swerwe ke tlala.

ka gore Jim o be a seleka.

ka gore ke be ke swerwe ke tlala.





Lapologa

Nyaka o be o dire sediko go mantšu a ka lepokising, ao a nyalelanago le seswantšho. Thala mothalo go tloga lentšung go ya go seswantšho sa maleba.




d	i	k	t	l	a	n	t	l	o
n	o	g	a	o	f	t	b	x	s
a	q	o	o	u	s	s	l	g	p
g	w	m	w	t	s	e	l	a	h
a	r	o	n	e	r	b	j	o	i
d	i	a	t	l	a	e	o	u	r
g	h	k	g	a	p	a	h	n	i
l	e	g	o	t	l	o	i	d	e






A re baleng


Bala kanegelo. Nyalanya sešupanako le seswantšho le mafoko a maleba.
Re go file mohlala.



Ka Mošupologo Phuki o tsoga ka
iri ya 6 ka masa.




O ya sekolong ka iri
ya 7 mesong.




Ka iri ya 1 mathapama o tla gae.


O raloka le Pam ka iri ya 3
mathapama.











O dira mošomo wa gagwe wa gae
ka iri ya 4 mathapama.



O ja dijo tša go lalela ka iri ya 6
mathapama.



O robala ka iri ya 8 mathapama.





A re ngwaleng

Ngwala gore Phuki o dira eng ka dinako tše, letšatši le lengwe le le lengwe.

iri
rata
dijo
mesong


iri ya 6	
iri ya 7	
iri ya 1	
iri ya 3	
iri ya 4	
iri ya 6	
iri ya 8	



Tlotlontšū







A re baleng le theeletše medumo.
Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

mošomo	ngaka	phaka	bjala
mošola	ngala	phela	bjoko
mošate	ngata	phošā	bjetše



Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng





A re direng

Ngwala gore o dira eng ka dinako tše, letšatši le lengwe le le lengwe.

iri ya 6	
iri ya 7	
iri ya 1	
iri ya 3	
iri ya 4	
iri ya 6	
iri ya 8	



A re ngwaleng

Gie **ile** e hlomesetšwa lentšung la tiro, go ra gore tiro yeo e šetše e diragetše. Bala dipara tše tša mafoko. Hlomesetša **ile** lentšung le le hubifaditšwego gomme o feleletše lefoko la bobedi.

Oketšo le Pam ba rata go **raloka**.Beke ya go feta ba **ralokile** kgwele ya diatla.Mogoroši o kgona go **taboga** bjalo ka segwagwa.

Maabane o _____ le John.

Phuki o kgona go **a pea**.

Maabane o _____ hlapi a re fa.

Pam o kgona go **raga** kgwele ka maatla.

O e _____ kudu a ba a pšhatla lefastere.





A re ngwaleng


Thala mothalo go tšwa mantšung a kholomo ye talamorogo go ya go kholomo ye talalerata, a go fapana ka ditlhalošo.





Lapologa

Bala mafoko ka morago o thale diswantšho tše tše 3.

godimo		thaba
etla		bošego
nanya		kopana
robala		etšwa
mosegare		tsoga
tsena		ee
swaba		sepela
aowa		lebelo
telele		tlase



1 Ke iri ya 8 mesong. Letšatši le a phadima. Mpša e kitimiša katse.



2 Katse e namela mohlare ka lebelo. Letšatši le hlabile.



3 Ke bošego, gomme katse e a fologa.



A re baleng

Dan wa batho! Ga se a ipshina ka beke ye. O setšwe ka Mošupologo. O šilwe ke pese gomme a šalela sekolong. "O reng o šaletše, Dan?" gwa botšiša morutiši wa gagwe.



Ka Labobedi o ile sekolong eupša o šiile mokotlana wa gagwe wa sekolo ka peseng. Ge a tsena ka phapošing, o be a swere fela kgwele ya maoto. "Mokotlana wa gago wa sekolo o kae, Dan?" morutiši wa gagwe a botšiša.

Ka Laboraro o tsogile ka nako. O nametše pese. E ile, e ile, eupša Dan o be a nametše pese ye e sego yona. Pese e mo išitše sekolong se sengwe fela. "Dan o kae lehono?" gwa botšiša morutiši.



Ka Labone Dan ga se a bona diaparo tša gagwe tša sekolo. Ka fao, o ile sekolong ka diaparo tša gagwe tša go thutha. "Diaparo tša gago tša sekolo di kae, Dan?" morutiši wa gagwe a botšiša.

Ka Labohlano Dan o tsogile e sa le bošego kudukudu. O ile sekolong e sa le leswiswi. Ka mkgwa wo a bego a lapile ka gona, o be a robala ka phapošing. "O reng o robala, Dan?" morutiši wa gagwe a botšiša.



Ka Mokibelo Dan o ile sekolong, eupša keiti ya sekolo e be e notletšwe. Dan wa mahlajana! Sekolo ga se tsene ka Mokibelo.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape ka morago o arabe dipotšišo tše.

rutha
robala
maoto
tsebe

Ke ka lebaka la eng Dan a šaletše ka Mošupologo?

Ka gore o

Na Dan o ile sekolong ka kgwele ya maoto ka labokae?

Na Dan o ile sekolong ka diaparo tša go thutha ka labokae?

Na go diregile eng ge Dan a ile sekolong ka Mokibelo?



Tlotlontšu

Ngwala mantšu dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

sekolong

phetha

leeba

betha

meetse

tsogile

phapošing

lapile

peseng

leeto

batho

thuthile



Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



n

n

o

o

p

p



A re direng

Kgatha tema ya go ekiša, o bontšhe seo se diragaletšego Dan letšatši le lengwe le le lengwe. Šielanang go ba Dan. Gape, le ka no šielana go ba morutiši.



A re ngwaleng

Thala seswantšho o laetše seo o se dirago letšatši ka letšatši. Ngwala matšatši.



A re ngwaleng

Bjale lebelela diswantšho tše o di thadilego gomme o ngwale gore o dira eng ka matšatši a.



Mošupologo	
Labobedi	
Laboraro	
Labone	
Labohlano	
Mokibelo	
Lamorena	





Lapologa

Hlamba mantšu ka ditlhaka tše, gomme o a ngwale mo dikgobeng.




b

bona

r

ona

g



g

n

k

ama

t

b

th

aba



tu

tso

tse

ma

r

l

th

oma



p

d

th


ula

l

r

t

ema



tl

ph

m

ala

th

n

b

oka



sw

ap

tšw

ara



A re baleng

Makhutšo a batametše. Bana ka moka ba bolela ka ga tšeo ba yago go di dira ka makhutšo a dikolo. Bana ba bahlano ba ile go etela ditoropo tše dingwe. Morutiši wa bona o ba kgopela gore ba ngwale seo ba ilego go se dira ka makhutšo mo lenanepeakanyong.



Lenaneo la makhutšo

Leina	Letšatši	Lefelo	Ba ya go dirang fao?
Oketšo	Labone	Johannesburg	Go ya moletlong wa matswalo a motswala.
Dan	Mošupologo	Polokwane	Etela koko.
Phuki	Laboraro	Durban	Ya lebopong.
Mogoroši	Labohlano	Mbombela	Ya Kruger Park.
Boati	Mokibelo	Mthatha	Ya lenyalong.

Tlatša se wena o tla se dirago.



A re ngwaleng

Bala lenaneo la makhutšo ka morago o bale dipotšišo.
Ngwala karabo ya gago mo sekgobeng.

Ke mang yo a tlogo ya Johannesburg?	
Na Dan o ile go dira eng ka Mošupologo?	
Ke mang yo a tlogo go ya lebopong?	
Na Phuki o ile go dira eng ka Mokibelo?	
Ke mang yo a tlogo go ya Kruger Park?	
Na wena o tlile go ya kae?	



Tlotlontšu

Ngwala mantšu a, dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo.
Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

matswalo

tlala

šala

swaba

swana

šeba

tlaba

letswalo


Mantšu a tlwaelo

tlile
thabile
swere
apere

motswala	tlama	swara	šila

Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



q	q
r	r
s	s

Q	Q
R	R
S	S





A re direng

Thala sefapano mo
mmepeng o laetše
moo bana ba ba
yago gona.



Dan

Polokwane

Polokwane

Mbombela

Johannesburg



Phuki

Durban



Mogoroši

Mbombela



Oketšo

Johannesburg

Mthatha

Busi

Mthatha



A re ngwaleng


Ngwalolla mafoko ka moka o šomiše ditlhaka tše kgolo le dikhutlo.

dikolobe di na le mesela ya go tatagana

thutlwa e na le molala wo motelele

pitsi e na le methalo

tlou e na le pogo ye telele



A re ngwaleng

Feleletša mafoko a, o šomiša mafelo a maleba. Ngwala gore lefoko le lengwe le le lengwe ke la mohuta mang. Ngwala mafelelo a maleba.

Re feleletša lefoko la pego ka khutlo. (.)
Re feleletša potšišo ka leswao la potšišo. (?)
Re feleletša lefoko la go laetša khuduego ka leswao la tlabego. (!)

Ke rata malekere (.)

pego



.

!

?

Na ke wena mang

O se ke wa tshela mmila, go na le kolo

Na o dula kae

Ke na le thedi ye pinki

Na o bala eng



Ga ke rate marega

Hlokomela, noga šeo



Lapologa

Ngwala maina a dipuku tše ka moka. Leina la puku le re botša gore puku e bolela ka ga eng. Nomora dipuku ka tatelano yeo o nyakago go di bala ka yona. Ngwala 1 pukung yeo o ratago go e bala go feta tšohle, gomme o fetše ka 4 pukung yeo o ka ratago go e bala morago ga tšohle.







Ke na le lapa le **legolo**. Lehono bomotswala ba re **etetše**. Mma ke mooki. Tate o šoma dikepeng. Koko o a re **hlokomela** ge mma a ile mošomong.

Ke a thaba ge bomotswala ba re etela ka gore re bapala kgwele ya maoto le papadi ya go iphihlelana. Ka nako kgaetšedi ya ka wa lesea o rata go bapala le rena, eupša a ka se kgone. O sa le yo monnyane kudu.

Re na le diruiwaratwa tše dintši. Ke na le **hlapi** ya gauta le **nonyana**. Kgaetšedi ya ka o na le **mpšanyana** le **katsana**. Ka nako katsana ya gagwe e nyaka go ja **hlapi** ya ka.



A re ngwaleng

Lebelela batho ka moka ka mo lapeng. Ngwala sekgaleng lenaneong le.

Leina	Le tswalana bjang	Mengwaga
Peter	Motswala	12 

Leina	Le tswalana bjang	Mengwaga



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

motswala	hlapi	nonyana	ja
letswalo	hlola	lenyalo	sejo
tswalana	hlokomela	nyala	dijo

Mantšu a tlwaelo

hlapi
mang
eng
hlokomela



Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng




t T

w W

w W

x X



v V

y Y



A re direng

Na seruiwaratwa
se ke eng?

a b
z

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

x

y



A re ngwaleng

Ngwala mafoko ka moka o šomiša ditlhaka tše dikgolo le mafelo a maleba.

na re ka ya phakeng

Na re ka ya phakeng ?

ann le phuki ba ya phakeng

o se ke wa fofela godimo kudu

na nka hwetša palune





A re ngwaleng



Lapologa

Na o tswalana
bjang le motho
yo? Na ke
mmago goba
tatago goba
kgaetšedi goba
morwarrago?

Mantšu a tiro a re botša gore go direga eng. Bala lefoko
le lengwe le le lengwe, gomme o thalele lentšu la tiro. Ka
morago, o dire sediko go motho goba selo seo se dirago tiro.

Dinonyana di a fofa.

Katse e a taboga.

Bana ba a bapala.

Basetsana ba a opela.



Mapidibidi a a sesa.

Sešupanako se a thanyathanya.

Ngwana o a lla.



Sefoka sa maemo sa leloko la lapa



Ngwala leina la motho.

Hlaloša semelo sa gagwe. Ke eng se se dirago gore leloko le la lapa le be
bohlokwahlokwa?

Sefoka se fiwa ke

Letšatšikgwedi

Thala seswantšho sa motho yoo.





A re boleleng

Bolela le mogwera ka ga kanegelo yeo o tlilego go e ngwala.
Bjale, ngwala dikgopolo tša gago mo lephepheng le.



*Peakanyo ya
kanegelo ya ka*

Baanegwa le
tikologo



Matseno

Mmele

Bofelo

O bolela ka bomang mo kanegelong?

Kanegelo e diragala kae?

Kanegelo e diragala neng?

Go diragala eng mathomong a kanegelo?

Go diragala eng mmeleng wa kanegelo?

Kanegelo e fela bjang?



KHABARA YA MORAGO



KA GA MONGWADI

Ngwala leina la gago

Mengwaga ya gago

Mo o dulago

8

KGATO 4. Segamo mothalonghwii ka morago ga go o steipotše puku ya gago

5

Tšwela pele ka kanegelo ya gago.

Thala seswantšho mo.

KHABARA

Thala seswantšho mo.

Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la gago (Ke wena mongwadi).

1

KGATO 1. Mena mothalong wa marantho

7

Nywala mmele wa kanegelo ya gago mo le go letlakala 5.

Thala seswantšho mo.

Thala seswantšho mo.

Thoma go ngwala kanegelo ya gago mo gomme o tšwele pele go letlakala la 3.

2

3

Tšwela pele ka kanegelo ya gago.

Thala seswantšho mo.

Thala seswantšho mo.

Fetša kanegelo ya gago.

7

9

Ngwala gore go direga eng mafelong a kanegelo ya gago mo le mo letlakaleng la 6.


Thala seswantšho mo.



Lapologa



ntlo



pere




daenaso



aesekhirimi

thutlwa



samporele

mmutla



khudu



letšoba



katse

Go nyalanga dithai le diswantšho tša maleba.
Ka morago o ngwale dikarabo mo dikgobeng tše di
filwego. O ka diriša mantšu a go go thuša.

Ke yo mogolo gomme le dula ka gare ga ka.
Na ke nna eng?

ntlo



Molala wa ka ke wo motelele. Ke ja matlakala
go tšwa mehlareng. Na ke nna eng?

Ke na le ditsebe tše ditelele gomme ke
fofafofa ka lebelo. Na ke nna eng?

Ke rata go bapala gomme ke na le maboya
ke boreledi. Na ke nna eng?

Ke yo mogologolo. Ke phetše kgalekgale
kudu. Na ke nna eng?

Ke na le mmala wo moserolane le
wo mohubedu ebile ke botse kudu.
Na ke nna eng?

Ke yo mogolo ebile ke khunong
gomme ke kgona go kitima le
go fofa. Na ke nna mang?

Ke a tonya ebile ke bose gomme o ka
kgona go ntatswa. Na ke nna eng?

Ke sepela ka ntlo ya ka gohle mo
ke yago gona. Na ke nna eng?

Ke ya godimo ge pula e ena.
Na ke nna eng?



Ga re na tšhelete ya go reka dijo. Lekgema lela le utswitše kgogo ya rena.

Iša kgomo ye mmarakeng gomme o e rekiše gore re tle re kgone go reka dijo.

A re baleng




Kgalekgale go kile gwa ba le mošemane yo mongwe a bitšwa Tebogo. Tebogo o be a dula le mmagwe. O be a se na tate.


Gae tatagwe a be a sa phela, lekgema la pelo ye mpe le ile la utswa harepa ya gagwe le kgogo ye e bego e beela mae a gauta.

Tebogo le mmagwe ba be ba diila kudu.

MmagoTebogo o mmoditše gore a iše kgomo mmarakeng gomme a e rekiše.



Mo tseleng Tebogo
a gahlana le
raleselaga, yo a mo
laeditšego dinawa
tše 5 tša maleatlala.
Tebogo a mo fa
kgomo gomme a
tšea dinawa.



Ke tla go fa dinawa tše
tša maleatlala go reka
kgomo ye.

Fela mma o rile ke swanetše
go e rekiša ka tšhelete.



Eupša dinawa tše
ke tša maleatlala,
mma!

O mo file kgomo ya rena
gomme wena wa tšea
dinawa tše 5?

Mmago Tebogo o be a
befetšwe kudu. O ile a
lahlela dinawa ka ntle ka
lefastere. Go be go se na
dijo gomme yena le Tebogo
ba ya malaong ba se ba ja
selo.



Ka letšatši le le latelago go be go na le kutu ya monawa ye teleletelele ka ntle ga ngwako. Tebogo a namela kutu ya monawa.

Ge Tebogo a fihla kua ntlhoreng, a bona gore lekgema la go se loke le dula fao. O ile a bona le harepa ya tatagwe le kgogo. Tebogo a tšea kgogo ya gauta gomme a fologa ka kutu yeo.



Ka letšatši le le latelago Tebogo a namelela gape ka kutu ya monawa go yo tšea harepa ya tatagwe. A bona kgogo ya tatagwe ye e beetšego mae a gauta

Tebogo a tšea harepa le kgogo. Ka yona nako yeo, lekgema la phafoga! Lekgema la rakediša Tebogo.

O tšee tše
tate dilo tše.

Tliša kgogo
ya ka!



Mmm, fofofo, ai!
Ke kwa monkgo
wa morwa wa
molemi.

Tebogo a theoga kutung ya monawa ka lebelo la mmutla gomme lekgema la mo kitimiša.

Tebogo o ile a goelesa mmagwe.
Mmagwe o ile a kitimela ka ntle a swere selepe.



Mmagwe a rema ka lebelo le legolo. Pele lekgema le ka swara Tebogo, kutu ya monawa ya wela fase.



Tebogo le mmagwe ba phela ka lethabo go ya go ile.



Morero wa 8: Bogwera le tlhokomelo

Kotara ya 4: Dibeke

113 Mpho ya Phuki ya letšatši la matswalo 104

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga letšatši la matswalo a Phuki.
Go bala papatšo ka ga paesekele.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga kanegelo.
Go ngwala molaetša wa matswalo karateng ya Phuki ya matswalo.
Medumo: hl, tl, mm le nn
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo.
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.
Ngwalolla mantšu a *nna, kua*.

114 Na o tla reka paesekele ye? 106

Boledišanang ka dipapatšo tše di lego diyalemoyeng goba thelebišeneng.
Go dira tiragatšo ya papatšo ya thelebišene.
Go araba dipotšišo ka ga papatšo ya tiragatšo.
Go ngwala ditaba tše o ingwaletšego.
Go phara ditlankana seswantšhong sa paesekele.

115 Phuki o reka paesekele 108

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga Phuki.
Go araba dipotšišo tše di itšego tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo ela, š, ph le ts.
Ngwalolla mantšu a iri le inama.

116 Bagwera ba potego ba go ya go ile 110

Go boledišana le go bolelela kanegelo pele.
Go feleletša dipudula tša polelo.
Go ngwalela bagwera melaetša ka dikarateng.
Go ngwala bofelo bja kanegelo.
Go ngwala mantšu ka tshwanelo.
Ngwalolla mantšu a *go, ga*.

117 Dan o bapala kgwele ya maoto 112

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga Dan a bapala kgwele ya maoto.
Go ngwala dikhutsofatšo tše di lego mo kanegelong.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Go ngwala mafoko ka poleloseboledi.
Go beakanya goba go hlopha medumo ei, oa, ai le g
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.

118 Dan o gobala leoto 114

Go nomora diswantšho tša go laetša tatelano ya ditiragalo.
Go ngwala lefoko ka ga seswantšho se sengwe le se sengwe.
Go šomiša dikhutsofatšo.
Go nyalanya mahlalošetšagotee.

119 Go thuša ba bangwe 116

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga go thuša ba bangwe.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Go ngwala mafoko ka ga go thuša ba bangwe.
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo tsw, tsh, tšh le ee
Go bala mantšu le go theeletša medumo.
Ngwalolla mantšu a *yena, rena*.

120 Re dira eng? 118

Go swaya dipotšišo ka ga seo ba se dirago go thuša ka gae.
Go šupa dikhutsofatšo tša maleba.
Go kgetha lešala la maleba.



121 Bohle re a keteka 120

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga meketeko ya go fapana.
Go ngwala dikarabo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Go ngwala mafoko ka ga makhutšo ao ba a ketekago.
Go beakanya mantšu go ya ka medumo kh, ngw, y le au
Go bala mantšu le go theeletša medumo.
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu a a filwego.
Ngwalolla mantšu a *kgona, rena*.

122 Re sa keteka 122

Go boledišana le go bonela pele mo go theilwego godimo ga diswantšho.
Go šupa madiri.
Go ngwala maswaodikga mo mafokong.
Go nyalanya diswantšho le meketeko ya go fapana.

123 Ngwaga wo le ngwaga wo o tlogo 124

Go araba dipotšišo ka ga ngwaga wo mofsa.
Go kgetha le go nyalanya mafelelo a maleba a mafoko.
Go ngwala molaetša wa makhutšo ka karateng.
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo: bj, tl, th le ng
Ngwalolla mantšu a *rema, dula, ka fao, bona*.

124 Go ngwala kanegelo 126

Go boledišana le mogwera ka ga thulaganyo ya kanegelo.
Go feleletša thulaganyo ya kanegelo.
Go ngwala kanegelo ka go puku ya go dirwa ka disegwa.

O yo bohlokwa 129

Pukuntšu ya ka 130





A re baleng

Mokibelo wa go feta e be e le letšatši la matswalo a Phuki. O be a fetša mengwaga ye 9. O be a thabile ka gobane malome wa gagwe o mo file R50 gore a ithekele mpho ye botse. Gona fao Phuki le Pam ba bona papetla ye e lego mabapi le paesekele.

RE REKIŠA PAESEKELE

Basetsana, le reng le sa ye sekolong
ka dipaesekele?

Paesekele ye botsana ya
basetsana e a rekišwa.

Paesekele yeo e nyakile go no swana le ye mpsha.



Ke ye bjang?

- Ke paesekele ya basetsana ya botelele bja 55 cm.
- E na le mankinyana wa mpopo ka pele, lepotlelo la plastiki la meetse, gape le diporiki tša go šoma gabotse kudu.
- E na le freime ya mmala wa bopinki le bošweu, sala ye pinki yeo e kgonago go išwa godimo le fase, le manakana a go apešwa boletiana.
- Tšhaene e khupeditšwe gore maoto a gago a se tlale dioli.

Leletša Barbie mo go
012 012 0120



A re ngwaleng



Go rekišwa eng?

Ke mang yo a e rekišago?

Nomoro ya gagwe ke efe?

Na e sa le ye mpsha?

Mantšu a tlwaelo

bohloko
bohlokwa
apešwa
bošweu



A re ngwaleng

Ngwala molaetša wa matswalo karateng ya Phuki ya matswalo.



Blank lined area for writing.



Tlotlontšu

Ngwala mantšu dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

bohloko

mmepe

notlela

nnako

mmele

mohlako

nnete

lepotlelo



bohlokwa



potla



mmala



nna

Blank lined area for writing.

Blank lined area for writing.

Blank lined area for writing.

Blank lined area for writing.



A re ngwaleng

Ngwalolla mantšu a.

nna

kua



A re direng

Na o kile wa bona goba wa kwa dipapatšo tše botse go TV goba go radio? Na se sebotse e be e le eng ka ga tšona?

Mo sehlopheng sa lena, dirang eke le dira papatšo ya TV ya go rekiša paesekele, goba eng goba eng ye le ka e naganago.



Na le tlile go rekiša eng?



A re ngwaleng

Bala lefoko le lengwe le le lengwe gomme o kgethe lentšu la maleba la go feleletša lefoko.


Lehono Phuki le Pam o/ba lebenkeleng la dipaesekele.

O/Ba lebeletše dipaesekele.

Phuki o/ba na le R50 go tšwa moletlong wa matswalo.

Maabane o/ba be o/ba le khonsateng ya sekolo.

Mogoroši o/ba be a/ba le rametlae khonsateng.





A re ngwaleng

Ngwalala ditaba tša gago.

Lehono gae

Lehono sekolong

Maabane gae

Maabane sekolong



Lapologa

Lebelela sethalwa sa paesekela gomme o bolele le mogwera wa gago ka ga dikarolo tša go fapana tša paesekele.



manakana

sala

ditrapa

diporiki

freime



A re baleng

Phuki le Pam ba ile go yo bona paesekele. Barbie o rile, "E namele o e kwe pele o e reka."

Phuki a namela paesekele. E be e kitima ka lebelo.

Pam le yena a namela paesekele. O rile, "Phuki, ke paesekele ye botse ye."

Eupša paesekele e be e **bitša** R60, gomme Phuki o be a swere R50 fela.

Beke ya go feta ge Phuki a **feditše** ngwaga ye 9, malome wa gagwe o mo **file** R50.

Phuki o ile a ya gae, a kgopela tatagwe gore a mo fe R10. O rile, "Ke tla go fa R10, eupša o swanetše go nthuša ka tšhengwaneng pele."

Pam o rile, "Ke tla go thuša, Phuki."

Ka fao Pam o thušitše Phuki ka tšhengwaneng. Ba swietše matlakala ba be ba nošetša dibjalo.

"Ke a leboga ge o nthušitše, Pam," a realo Phuki.

"Bagwera ke go thušana," a realo Pam.

Gona fao Pam le Phuki šebale, ba ile go reka paesekele.



Bagwera ba a thušana.

Bagwera ba a theeletšana.

Bagwera ba a hlokomelana.





A re ngwaleng

Araba dipotšišo tše. Ngwala dikarabo tša gago ka mo lenaneong.

Na paesekele e biditše bokae?

Na Phuki o be a swere bokae?

Na Phuki o be a nyaka bokae?

Na Phuki o ile a swanelwa ke go dira eng gore a hwetše tšhelete ya go tlaleletša?

Na Pam o be a le mogwera wa go loka? Lebaka?

Na wena mogwera wa gago wa go loka o go direla eng?



Tlotlontšu

Ngwala mantšu dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

swanela

šoga

tsela

phefo

tsebe

phala

šuta

ngwalela

direla

šoma

phiri

tsoga

Mantšu a tlwaelo

botšiša

phiri

swiela

matlakala



A re ngwaleng

Ngwalolla mantšu a.

iri

inama



A re ngwaleng

Lebelela diswantšho tše. Bolela le bagwera ba gago ka ga kanegelo gomme o bolele gore le bona eka e tla fela bjang. Bjale, tlaleletša poledišano ya mafelelo go bontšha seo ba se dirago.



Ee, Pam, go bose. Ke thabile kudu go ba le paesekele.

Joo, Phuki, go bose bjang go reila mmogo.



Aowii, katsana ya batho.

Phuki, re tla dira eng ka yona?



Pam, theeletša, ke kwa katse e lla.

Ee! Lebelela – mosela wa yona o tantšwe ke legora.






A re direng

Direla bagwera ba gago ba potego ba babedi dikarata. Ngwalela bagwera ba gago ba bohlokwa molaetša.

Blank lined area for writing.



Blank lined area for writing.




A re ngwaleng

Na Pam le Phuki ba dirile eng ka katsana? Ngwala bofelo bja kanegelo.



Blank lined area for writing.



Lapologa

Rarolla mantšu a gomme o a ngwale dikgobeng tša ka tlase. Ka morago o nyalanye mantšu le diswantšho.

paselekee	lobo	nakasta	ontl
paesekele			
kinam	šamp	teaekh	hlamore



A re baleng

Ka Mošupologo Dan le Mogoroši ba ile go ithuta kgwele ya maoto. Dan o tlogetše dieta tša gagwe tša kgwele ya maoto gae. Mohlahli o rile, "O ka **se** kgone go raloka ka ntle le diputsu. O tla gobala." Eupša Dan **ga se** a theeletša, gomme a raloka.

Dan o nwešitše dikgwele tše tharo.

"Banna, o sekgoni! O šomile," Mogoroši a goelela. Gona fao Dan a tšwa ntho leotong. Go be go le bohloko.

"Na ke tlile go ya gae bjang?" a lla.

"O se ke wa tshwenyega, ke tla go thuša," a realo Mogoroši. Mogoroši o nameditše Dan paesekele. Enver o ile a swara mokotlana wa Dan. Ba išitše Dan gae.

"Mma, ke gobetše," Dan a realo.

"Ke go se kwe go bapala ka ntle le diputsi," gwa realo mmagwe.



A re ngwaleng

Kganetšo ke mokgwa wa go bolela ka go laetša go se dumelelane le seo se bolelwago. Gantši re šomiša mantšu a bjalo ka **ga se**, **ga ke**, **se**, **bjalobjalo**.

Dira lenaneo la mantšu ao a lego ka kganetšo kanegelong ye.

bohlokwa
bobedi
bitša
kgwele

Bjale araba dipotšišo tše.

Na re tseba bjang gore Dan o ralokile gabotse?

Na Dan o ile gae bjang?

Na ke mang yo mongwe yo a thušitšego Dan?

Na Mogoroši le Enver ke bagwera ba ba lokilego ba Dan? Goreng o realo?



A re ngwaleng

Ngwala ka ditsebjaneng, seo ba se boditšego Dan.

Mohlahlili

"

"

Mogoroši

"

"

Mma

"

"



Tlotlontšu

Ngwala mantšu dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

leino

boa

leina

goa

leihlo

moago

boa



A re ngwaleng

Ngwalolla mantšu a.

go

ga



A re direng

Nomora diswantšho tše go laetša tatelano ya maleba.
Ka morago o ngwale mafoko ka ga se sengwe le se sengwe.



Sa mathomo

Morago

Morago

Bofelong



A re ngwaleng

Thala mothalo go nyalanya mantšu ao a lego ka tumelo le ao a lego ka kganetšo.

Ke a bona.

Se bapale!

Ke raga bolo.

Ga a kwe.

O a thuša.

Ga ke bone.

O a namela.

Ga a namela.

Bapala!

Ga a kgone kgwele.

O a kwa.

Ga a thuše.

O kgona kgwele.

Se bolele!

Bolela!


Ga ke rage bolo.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a ka kganetšo.

Ke ya kgweleng ya maoto.	Gra ke ye
Ba ya go iša Dan gae gonabjale.	
Re ya sekolong.	
O ya go fihla mosegare sekolong.	
O tlile le diputsu tša gagwe.	



A re ngwaleng


Thala mothalo go tloga mantšung a mothalong wa ka godimo go ya mantšung a mothalo wa ka fase ao a swanago ka tlhalošo.

seleka	telele	tsela	thabile	lebelela
godimo	mmila	tshwenya	bona	thakgetše



Lapologa

Kopanya marontho gore o bone gore selo se ke eng.





A re baleng

Bohle re swanelwa ke go thuša batho ba bangwe ka mehla.

Na o thuša ba bangwe?

Na o dira eng go thuša batho ba bangwe?

Na ke mang yo a go thušago?

Na ba go direla eng?



Pam le Peter ba thuša ka gae.
Ba thuša ka go hlatswa dibjana.



Pam le Phuti ba hlokomela
banyanana ba bona ba bašemane
le ba basetsana.



Mogoroši o thuša koko.
O mo tshediša mokgottha.



Dan le Phuti ba thuša ka
tšhengwaneng. Ba tloša sekoro
gape ba nošetša dibjalo.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape ka morago o arabe dipotšišo tše.

dira
thuša
hlatswa
dibjana

Ke mang yo a thušago kokoagwe?

Pam le Phuki ba dira eng go thuša?

Ke bomang ba ba hlatswago dibjana?

Ke bomang ba ba tlošago sekoro?



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a 2 ka ga ka fao o thušago batho ba bangwe ka gona.



Tlotlontšu

Ngwala mantšu a, dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo.
Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

tsh^epe

tš^haba

bolat^swa

meeta

lat^swa

tshⁱpi

tš^hela

hlats^swa

meet^se

meepo

tš^helele

tsh^eko



A re ngwaleng

Ngwalolla mantšu a

yena

rena



A re direng

Swaya dilo tše o di dirago, go thuša.

Thuša ka go hlatswa dibjana. Thuša go apea. Phumola lerole. Hlokomela diruiwa. Hlwekiša ntlo. Thuša go ya nokeng. Swiela. Thuša go gotša mollo. Hlokomela bana. Thuša ka tšhengwaneng. Thuša batšofadi. Thuša go reka mabenkeleng. 

A re ngwaleng

Ngwala mafoko a ka kganetšo.

ga se

ka se


ga

se



Pam le Phuki ba šoma ka tšhengwaneng.
Ba hlokomela katsana.

ga ba šome



Katsana e ja dijo tša yona.

Yena o swerwe ke tlala.

Re tla bapala le yena.

Eja!



A re ngwaleng

Bjale tlatša ka yona, yena le wona go feleletša mafoko a.

yona

yena


wona

Katse ya ka e nametše mohlare. _____ e šitwa ke go fologa.

Mohlare o godimo. _____ ke wo motelele go feta ntlo.

Mogoroši o tla hwetša katse. _____ o tla e fološa.


Pam o tla swara llere. _____ o tla hlokomela gore e se ke ya wa.



Lapologa

Dikološa khoine. Ge e ka ba hlogo. E ya pele makga a mabedi. Ge e ka ba mosela, eya pele gatee. Ge o wela lefelong o dira seo le rego o se dire.

THOMA



FETŠA



A re baleng

Lefaseng ka moka bana ba rata go amogela dimpho.

Ke nna Pam.
Ke na le
mengwaga
ye 8.



Ke nna Oratilwe.
Ke na le
mengwaga ye 7.



E tla tloga e eba Krisemose. Re tlile go hwetša dimpho. Le rena re tlile go fa ba bagwera ba rena dimpho. Re tlile go ba le mohlare wa Krisemose. Re tlile go bea dimpho ka tlase ga mohlare. Ka Krisemose re ja dikhekhe le malekere.

Ke nna Sharon. Ke na
le mengwaga ye 10.



Ke nna Selwyn. Ke na
le mengwaga ye 9.

E tla tloga e eba Hanukkah. Re tlile go ba le dijo tše kaone. Re rata go ja dipanekuku le didonate. Gape, re rata go hwetša dimpho.

Ke nna Ann.
Ke na le
mengwaga ye 8.

Ke nna Batuk. Ke
na le mengwaga
ye 10.



E tla tloga e eba Diwali. Re tlile go hwetša mapokisi le dimpho. Re tlile go kgabiša, gape re tlile go ba le dikhrikhete.

Ke nna Fatima. Ke na le
mengwaga ye 8.



Ke nna Enver. Ke na le
mengwaga ye 11.

E tla tloga e eba Eid. Ke holofela gore re tla hwetša dimpho tše dibotse. Le rena re fa bagwera ba rena dimpho. Re tlile go ja dikhekhe tše dintši le malekere.



A re ngwaleng

Ngwala leina la ngwana yo mongwe le yo mongwe
gomme o tlatše lenaneo.

Leina	Mengwaga	Makhutšo	Na ba tlo ja eng?	Na ba tla hwetša dimpho?
Pam	8	Krisemose	Malekere le khekhe	Ee 

Na o tlile go keteka letšatši lefe la makhutšo? Na o le keteka bjang?



A re ngwaleng

Ngwala mantšu dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

khula

ngwedi

yena

gauta

kgauswi

yona

ngwana

khutšo

khudu

tau

yela

ngwaga

Mantšu a tlwaelo

sepela
tala
folaša
goga



Tlotlontšu

Ngwalolla mantšu a.

kgona

rena



A re direng

Bolela le mogwera wa gago ka ga se se diregago mo seswantšhong.

Sa pele



Ka morago



Madiri

A re ngwaleng

Dira sediko go leina gomme o thalele lentšu la tiro leo le re botšago seo motho a se dirago.

Enver o raloka khrikhete.



Sharon o bala dipuku tše dikoto.

Mogoroši o kitima mabelo.

Oratilwe o thutha morago ga sekolo.



Pam o raloka kgwele ya diatla.

Fatima o kitimela pese.

Phuki o namela paesekele ya gagwe.

Dithulaganyo tša ka tša ngwaga wo o tlogo



A re ngwaleng

Araba dipotšišo tše.



Na e tlile go ba ngwaga ofe?

Na o na le dithulaganyo dife tša ngwaga wo mofsa?



A re ngwaleng

Nyalanya mafoko ao a lego ka go lepokisi le leserolane le mafoko a maleba ka go lepokisi la botalalerata.



Tau e be e nyaka dijo.

Katse e nametše mohlare ka lebelo.

Mošemane o ragile bolo ka maatla.

Bana ba ralokile ka mankgwari.

Re pakile khekhe ka Mokibelo.

Pula e be e ena.



Ke ile ka yo tšea samporele.

E be e le letšatši la matswalo a Lizzy.

Diphoofolo tše dinnyane di tšhabile.

Bolo e pšhatlile lefastere la sekolo.

Phuki o tšhumile menwana ya gagwe.

Thabo o tšo tšea llere.



A re baleng

Ngwala seo o se dirilego dikgweding tše di fapanego tša ngwaga wo o fetilego.

	Pherekong	Dibokwane	Hlakola	Moranang	
	Mopitlo	Phupu	Mosegamanye	Phato	
	Lewedi	Diphalane	Dibatsela	Manthole	

Re bile le ngwaga wa mediro ye mentši. Re ralokile dipapadi. Re dirile mešomo ya rena ya gae. Re hlokometše diruiwaratwa tša rena. Re ithutile ka ga boso le dihla tša ngwaga. Re ithutile ka ga rena.



A re ngwaleng

Ngwala maina a dikgwedi tše 6. Ka morago o ngwale se o se dirilego kgweding ye nngwe le ye nngwe.

1	
2	

3	
4	
5	
6	



A re ngwaleng

Araba dipotšišo tše.

Na re mo kgweding efe bjale?

Ngwala gore o dira eng kgwedi ye?



Tlotlontšu

Ngwala mantšu dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

bjoko

tliša

thupa

lepatlelong

mohlareng

thoma

tlotša

bjang

Mantšu a tlwaelo

bala
lokile
opela
bina

bjala	sekolong	thuto	tlatša



A re ngwaleng

Ngwalolla mantšu a.

rema

dula

ka fao

bona



A re boleleng

Thulaganyo ya
kanegelo ya ka

Baanegwa le tikologo.



Matseno

Mmele



Bofelo

Balela le mogwera wa gago ka ga kanegelo ye o tlogo go e ngwala.
Ka morago o ngwale dikgopolo tša gago letlakaleng le.



O ngwala ka ga bomang?

Kanegelo e diragala kae?

Kanegelo e diragala neng?

Go diragala eng mathomong a kanegelo?

Go diragala eng mmeleng wa kanegelo?

Kanegelo e fela bjang?

KHABARA YA KA MORAGO



KA GA MONGWADI

Ngwala leina la gago

Mengwaga ya gago

Mo o dulago

8

KGATO 4. Segano mothalonghwii ka morago ga ge o steipotše puku ya gago

5

Tšwela pele ka kanegelo ya gago.

Thala seswantšho mo.

KHABARA

Thala seswantšho mo.

Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la gago (Ke wena mongwadi).

1

KGATO 1. Mena mothalong wa marantho

7

Ngwala mmele wa kanegelo ya gago mo le go letlakala 5.

Thala seswantšho mo.

Thala seswantšho mo.

Thoma go ngwala kanegelo ya gago mo gomme o tšwele pele go letlakala la 3.

2

3

Tšwela pele ka kanegelo ya gago.

Thala seswantšho mo.

Thala seswantšho mo.

Fetša kanegelo ya gago.

7

9

Ngwala gore go direga eng mafelong a kanegelo ya gago mo le mo letlakaleng la 6.

Thala seswantšho mo.



O yo bohlokwa.
Mmele wa gago o bohlokwa.
Mmele wa gago ke wa gago fela!



GO SE BE
MOTHO
yo a
kgwathago
Maponapona
a gago.

O swanetše go botša yo mongwe ge
motho yo mongwe a kgwatha maponapona a gago.

O swanetše go botša yo mongwe ge motho
yo mongwe a dira gore o dire dilo tše o
sa nyakego go di dira.

Bao o swanetšego go ba leletša
mogala ge o nyaka thušo:

Mogala wa Tšhireletšo ya
bana: 0800 05 55 55

Mogala wa Maphodisa wa
Thibelo ya Bosenyi: 086 00 10111

Mogala wa Maphodisa wa
tšhoganyetšo: 10111

Mogala wa Thušo go Batho: 0861 322 322

Yuniti ya Tšhireletšo ya Bana: 012 393 2359/2362/2363



Pukuntšu ya ka

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t



U u

V v

W w

X x



Y y




Finger puppets:
Cut out the finger puppets on the solid black lines and fold on the dotted lines. Now glue on the back where shown to form a finger puppet. Now tell the story about the hippo and the tortoise.





Cut out the puppets and then carefully cut out the two circles on their legs. Put your 2nd and 3rd fingers through the holes to form legs. You can now tell the story about Jack and the giant.



Ugly Duckling



glue the tortoise shell here.



MASKS: You can use these masks for the role play in worksheet 100.
Cut out the mask on the outer black line.
Tie some string through the holes on each side and you can be either a clown or a hippo, depending on which side you use.



Use this book mark to keep your place in your book.
Write your name on it so that you don't lose it.

